

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПРОБЛЕМ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

РОССИЯ НАУКАЛАРЫН АКАДЕМИЯТЫН
СИБИИРДЭЭҢИ САЛААТА
ГУМАНИТАРНАЙ ЧИНЧИЙИИ УОННА ХОТУГУ АҢЫЙАХ
АХСААННААХ ОМУКТАР ПРОБЛЕМАЛАРЫН ИНСТИТУТА

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
МЕНЕДЖМЕНТ

ТИЭРМИН ТЫЛДЬЫТА
МЕНЕДЖМЕНТ

Якутск • Дьокуускай • 2013

Составители / Таңан оңордулар

Л.А.Афанасьев, Л.М.Готовцева, Н.И.Данилова, Ф.Н.Дьячковской,
А.М.Николаева, Н.И.Попова

Ответственные редакторы / Эппиэттиир эрдээктэр
Н.И.Данилова, Н.И.Попова

Редакционная коллегия / Эрэдээксийэлиир кэллиэгийэ
Л.М.Готовцева, Ф.Н.Дьячковской, А.М.Николаева

Оператор Р.Н.Протодряконова

Рецензент / Сыанабылы биэрдэ Г.Г. Торотов

Издание подготовлено в рамках Государственной программы Республики Саха (Якутия) «Сохранение, изучение и развитие государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы»

М83 Менеджмент : терминологический словарь = **Менеджмент** : тиэрмин тылдыгыта / Рос. акад. наук , Сиб. отд-ние, Ин-т гуманитар. исслед. и проблем малочисл. народов Севера ; [сост. Л. А. Афанасьев и др.]. – Якутск : ИГиИПМНС СО РАН , 2013 . – 204 с.

Агентство СІР НБР Саха

УДК 65.01(038)=161.1=512.157

ББК 65.290-2я2+81.2Як-4

Настоящий словарь содержит основную терминологию по менеджменту. Словарь предназначен для руководителей организаций, должностных лиц, работников СМИ и тех, кто интересуется терминологией якутского языка.

Словарь содержит около 3 000 терминов.

Тылдыкка үгүстүк туттуллар менеджменттэ сыһыаннаах тиэрминнэр киридилэр. Тылдыт салайар үлэһиттэргэ, дуоһунастаах дьонно, иһитиннэрэр-биллэрэр эйгэ үлэһиттэригэр уонна сахалыы тиэрмини интэриэһир-гиир дьонно анаар.

Тылдыкка барыта 3 000 кэринэ тиэрмин кирирдэ.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Отрасль менеджмента, как и все другие отрасли, имеет свою специфическую терминологию, значительную часть которой составляют иноязычные слова, не освоенные якутским языком.

Предлагаемый словарь представляет собой первый опыт систематизации, унификации терминов, относящихся к области социально-экономического устройства государства и управления бизнесом, и их перевода на якутский язык.

Основной терминологической базой Словаря стали современные книги, словари, статьи по менеджменту, материалы периодической печати, официальные документы. Правописание якутских терминов прослеживалось по Орфографическому словарю якутского языка (2001 г.).

В процессе работы над созданием словаря использованы три основных способа перевода термина с русского языка на якутский: подбор якутских соответствий, т.е. эквивалентов, транслитерация, описательный способ. Кроме того, использованы уже освоенные и активно бытующие в якутском языке заимствования.

При подборе якутских соответствий, прежде всего, обращалось внимание на возможность семантического переосмысления и терминологизации собственно якутских слов и словосочетаний, например: директива *дьаһал*; моделирование *торумнааһын*; координатор

суруннээччи; дефект *дьиэк*; компаньон *кыттыгас*; возмещение *толуйуу*; ущерб *хоромньу*; конфискация *тутан ылыы*; микросреда *дьогус эйгэ*; аукцион *күрэх атыы*; компромисс *тыл тылга киирсии*; дискриминация *быраабы сарбыйыы* и.т.п.

В отдельных случаях предлагается синонимический ряд якутских соответствий на выбор пользователя: альтернатива *атына, утарыта*; давление *кыһарыйыы, күһэйии*; поощрение *биһирээһин, хайҕабыл*; прирост *үүнүү, эбилли* и.т.п.

Транслитерация использовалась при отсутствии якутских соответствий терминам русского языка: ресурсы *өрөсүүрсэ*; кадастр *кадаастыр*; коммерсант *кэмэрсээн*; комитет *кэмитиэт*; кооператив *кээпэрэтиип*; рынок *ырыынак*; валюта *бөлүүтэ*; бизнес *биисинэс*; банк *баан* и.т.п.

К некоторым терминам предлагаются сразу два варианта передачи на якутском языке: это может быть прямое соответствие или транслитерация на выбор: доверенность *итэгэл сурук*; *дэбиэринэс*, вакансия *иллэн миэстэ, бакаансыя*; субсидия *көмө харчы, субсидия* и.т.п.

Описательный способ использован в тех случаях, когда невозможно подобрать соответствующий эквивалент, а также нельзя использовать транслитерацию: непластичное предложение *биир сыананан атыылааһын*; отступное *аккааһы толуйар төлөбүр*; внешняя интеграция *тас кыттыгас үлэ* и.т.п.

Термины менеджмента, к которым не удалось подобрать семантические соответствия, а также использовать к ним способ транслитерации и семантического

описания, остались в исходном русском варианте и в словарь не вошли, например, такие: *декларация, девальвация, сальдо, менеджмент* и др.

Надеемся, что Словарь будет полезным для специалистов в области менеджмента, экспертов, аудиторов, переводчиков, научных работников, и для всех, кто интересуется якутской терминологией.

Редакционная коллегия с большой признательностью примет все критические замечания и пожелания, способствующие улучшению настоящего Словаря, и просит направлять их по адресу: 677892, г. Якутск-27, ул. Петровского, 1 каб. № 408, 307 или по электронной почте: fedjatschkov0801@mail.ru; inip@ysn.ru

Н.И.Данилова, Н.И.Попова, А.М.Николаева

ААН ТЫЛ

Менеджмент салаата, билии бары атын салаатын курдук, туспа терминологиялаах, ол иһигэр омул тылыттан төрүттээх тиэрмин үгүстүк көстөр.

Бу тылдыт менеджмент тиэрминнэрин – судаарыстыба социальнай-экономическай эйгэтигэр уонна биисинэһи салайыыга сыһыаннаах тиэрминнэри – сахалыы биир тиһиккэ киллэриигэ бастакы холонуу буолар.

Тылдыт терминологическай олоһун менеджментнэ сыһыаннаах аныгы кинигэлэртэн, тылдыттартан,

ыстатыйалартан, бэчээт матырыяалларыттан, доку-
муоннартан ыллыбыт. Тыллары таба суруйууга 2001
с. Таба суруйуу тылдытыгар тирэҕирдибит.

Тылдыкка тиэрмини үөскэтэр үс сүрүн ньыма тут-
тулунна: сахалыы солбугу булуу, дорҕоону сахатытыы
– транслитерация, быһааран биэри.

Сахалыы солбугу булуу ордук тэнийбит ньыма бу-
олар. Эквивалены буларга суолтатынан саамай чугас,
сөп түбэхэр тылы була сатаатыбыт, онуоха сана тиэр-
мини эрэ үөскэппэккэ, тылга уруккуттан баар, олох-
суйбут тиэрминнэргэ ордук болҕойдубут: директива
дьаһал; моделирование *торумнааһын*; координатор
сүрүннээччи; дефект *дьиэк*; компаньон *кыттыгас*;
возмещение *толуйуу*; ущерб *хоромньу*; конфискация
тутан ылыы; микросреда *дьоҕус эйгэ*; аукцион *күрэх*
атыы; компромисс *тыл тылга киирси*; дискримина-
ция *быраабы сарбыйыы* о.д.а.

Сорох түгэннэ синоним кэккэтин биэрдибит: аль-
тернатива *атына, утарыта*; давление *кыһарыйыы,*
күһэйи; поощрение *биһирээһин, хайҕабыл*; прирост
үүнүү, эбилли о.д.а.

Транслитерация ньымата, а.э. дорҕоонун сахаты-
тыы, суолтатын толору тиэрдэр сахалыы барыйаана
көстүбэтэх, ол оннугар дорҕооно саха дорҕоонун со-
куонугар дэбигис бас бэринэн уларыыйан сөптөөх
тылларга туттулунна: ресурсы *өрөсүүрсэ*; кадастр
кадаастыр; коммерсант *кэмэрсээн*; комитет *кэмити-*
эт; кооператив *кээпэрэтиип*; рынок *ырыынак*; валюта
бөлүүтэ; бизнес *биисинэс*; банк *баан* о.д.а.

Сорох тиэрминнэр сахалыы уонна нууччалыы эбэ-
тэр транслитерацияламмыт барыйааннахтар: дове-

ренность *итэгэл сурук, дэбиэринэс*; вакансия *иллэн миэстэ, бакаансыйа*; субсидия *көмө харчы, субсидия* о.д.а.

Сахалыы солбук көстүбэт уонна транслитерация табыллыбат түгэннэригэр быһааран биэрии ньымата туттулунна: непластичное предложение *биир сыананан атыылааһын*; отступное *аккааһы толуйар төлөбүр*; внешняя интеграция *тас кыттыгас үлэ* о.д.а.

Суолтатыгар толору эппиэттиир сахалыы солбуга суох, дорҕооно даҕаны дэбигис сахатыйбат тыллар нууччалыы көрүнүнэн хааллылар: *декларация, девальвация, сальдо, менеджмент* о.д.а. Бу тыллар тылдьыкка киирбэтилэр.

Тылдьыт менеджмент эйэтигэр үлэлиир туһааннаах идэлээх дьонно, аудитордарга, тылбаасчыттарга, научнай үлэһиттэргэ уонна сахалыы тиэрминнэри сэргиир дьонно туһалаах буолуо диэн эрэнэбит.

Тылдьыт туһунан этиилэргитин, санааларгытын РНА СС Гуманитарнай чинчийи уонна хотугу аҕыйах ахсааннаах омуктар проблемаларын институтугар – Петровскай уул. 1, 408, 307 № каб. эбэтэр fedjatschkov0801@mail.ru; inip@ysn.ru электроннай аадырыстарга ытыаххытын сөп.

Н.И.Данилова, Н.И.Попова, А.М.Николаева

Русский алфавит

*Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл
Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч
Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя*

Саха алтаабыта

*Аа Бб Вв Гг Ҕҕ Дд Дьдь Ее Ёё Жж Зз Ии Йй
Кк Лл Мм Нн Нң Ньнь Оо Өө Пп Рр Сс Ыы
Тт Уу Үү Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь
Ээ Юю Яя*

МЕНЕДЖМЕНТ

авторитарный стиль	<i>авторитарнай истиил</i>
агент изменений	<i>уларыйыы аагына</i>
аграрная страна	<i>аграрнай дойдуга</i>
адаптация	<i>үөрүйэх буолуу</i>
адаптация к внешней среде	<i>тас эйгэгэ үөрүйэх буолуу</i>
административные методы управления	<i>дьаһайар ньыманан салайыы</i>
административный совет	<i>дьаһайар сэбиэт</i>
администрация	<i>дьаһалта</i>
аккордная оплата	<i>оңорон таһаарыынан төлөбүр</i>
акт	<i>аакта</i>
активы	<i>актыыптар</i>
акция	<i>аахсыйа</i>
акционер	<i>аахсыйалаах</i>
акционерное общество	<i>аахсыйалаах уопсастыба</i>

A

альтернатива	<i>атына; утарыта</i>
амортизационные отчисления	<i>толунар төлөбүр</i>
амортизационный фонд	<i>толунар пуонда</i>
амортизация	<i>толунуу</i>
анализ потребителей	<i>туһанааччылары ырыңалааһын</i>
анализ внешней среды	<i>тас эйгэни ырыңалааһын</i>
анализ временных рядов	<i>кэрдиис кэминэн ырыңалааһын</i>
анализ окружающей среды	<i>тулалыыр эйгэни ырыңалааһын</i>
анализ потребителей	<i>өңөнөн туһанааччылары ырыңалааһын</i>
анализ экономический	<i>экономическай ырыңалааһын</i>
аналитический учет	<i>ырыңалаах учуот</i>
аналоговая модель	<i>атылыы торум</i>
аренда	<i>куортам; түүлээһин</i>
арендатор	<i>куортамнааччы</i>
арендная плата	<i>куортам төлөбүрэ</i>

арендодатель	<i>куортамңа биэрээччи</i>
аспект	<i>көрүү; көрүллэр өрүтэ</i>
ассигнования	<i>үбүлээхин</i>
ассортимент	<i>табаар арааһа</i>
ассортимент изделий	<i>оңоһук арааһа</i>
ассоциация	<i>холбоһук</i>
аукцион	<i>күрэх атыы</i>
аукционист	<i>күрэх атыыны ыытааччы</i>
аукционная цена	<i>күрэх атыыга сыаната</i>
афера	<i>сүүлүктээхин</i>
баланс	<i>балаанса</i>
баланс власти	<i>сиэрдээх салайыы</i>
баланс доходов и расходов	<i>дохуот уонна ороскуот балаансата</i>
балансы в денежной форме	<i>харчынан балаанса</i>
балансы в натуральной форме	<i>кээмэйдэнэр балаанса</i>

банкноты	<i>кумаагзы харчы</i>
банковская операция	<i>баацна үп хамсааһына</i>
банковские чеки	<i>баан чизгэ</i>
банковский кредит	<i>баан кирэдьиштэ</i>
банковский риск	<i>баан халбара</i>
банковский сертификат	<i>баан сертификата</i>
банковский счет	<i>баан счета</i>
банкомат	<i>банкамаат</i>
банкротство	<i>моңкурууттааһын</i>
бартер	<i>атастаһык</i>
бегство капиталов	<i>хапытаалы күрэтии</i>
бегство от денег	<i>харчыттан босхолонуу</i>
безвозвратное население	<i>төннүбэттии көспүт нэһилиэнньэ</i>
безналичные деньги	<i>счетунан аахсар харчы</i>
безопасность экономическая	<i>экэниэмикэ куттала суох буолуута</i>
безотходные технологии	<i>тобого суох оңоруу технологията</i>
безработица	<i>үлэтэ суох буолуу</i>

безубыточность	<i>хоромньута суох буолуу</i>
безусловные денежные обязательства	<i>харчыга булгуччулаах эбэһээтилистибэ</i>
беседа	<i>бэсиэдэ</i>
бизнес	<i>биисинэс</i>
бизнес-операция	<i>биисинэс үбүн хамсааһына</i>
бизнес-план	<i>биисинэс-былаан</i>
биржа	<i>биирсэ</i>
биржа труда	<i>үлэ биирсэтэ</i>
биржевая цена	<i>биирсэгэ турар сыана</i>
биржевой курс	<i>биирсэ кууруһа</i>
биржевые операции	<i>биирсэгэ үп хамсааһына</i>
благотворительность	<i>аһымал</i>
бланк	<i>былааңка</i>
бонус	<i>буонус</i>
брак	<i>дьиэк</i>
брокер	<i>буруокар</i>
брокерская фирма	<i>буруокар тиирмэтэ</i>
бумажные деньги	<i>кумаагы харчы</i>

бухгалтер	<i>бугаалтыр</i>
бухгалтерский счет	<i>бугалтыарыйа счета</i>
бухгалтерский учет	<i>бугалтыарыйа учуота</i>
бюджет	<i>бүддүүэт</i>
бюджет предприятия	<i>тэрилтэ бүддүүэтэ</i>
бюджетные учреждения	<i>бүддүүэт тэрилтэтэ</i>
бюджетный дефицит	<i>бүддүүэт кырымчыга</i>
бюджетный профицит	<i>бүддүүэт дохуота үрдээхинэ</i>
бюрократия	<i>бүрүкүрээтийэ</i>

В

вакансия	<i>иллэн миэстэ; бакаансьйа</i>
валовой доход предприятия	<i>үлэ тэрилтэтин баалабай дохуота</i>
валюта	<i>бөлүүтэ</i>
валютные биржи	<i>бөлүүтэ биирсэтэ</i>
валютные операции	<i>бөлүүтэнэн үп хамсааһына</i>

валютные резервы	<i>бөлүүтэ саннааһа</i>
валютный курс	<i>бөлүүтэ кууруһа</i>
валютный риск	<i>бөлүүтэ халбара</i>
векселедатель	<i>биэксэли биэрээччи</i>
векселедержатель	<i>биэксэллээх</i>
вексель	<i>биэксэл</i>
величина спроса	<i>наадыһы кэриңэ</i>
вербальная информация	<i>тылынан иһитиннэри</i>
вертикальное разделение труда	<i>үлэни туруору үлэстии</i>
взаимодополняющие товары	<i>хардарыта толорсор табаардар</i>
взаимозависимость решений	<i>быһаарылар хардарыта тутулуктара</i>
взаимосвязанность факторов	<i>баар чахчылар хардарыта сибээстэрэ</i>
взимание	<i>ирдээн ылыы</i>
виды займов	<i>сойуом көрүңнэрэ</i>
вклад	<i>уурдарыы</i>
вкладчик	<i>уурдарааччы</i>

вклады до востребования	<i>ирдиэххэ диэри уурдарыы</i>
вклады на предъявителя	<i>ирдээччи уурдарыыта</i>
властная карьера	<i>салалтага өрө тахсыы; карьера</i>
власть подчиненных	<i>алын турааччылар былаастара</i>
власть, основанная на принуждении	<i>куһэлэң былаас</i>
влияние	<i>сабыдыал</i>
влияние среды на поведение	<i>быһыыга-майгыга эйгэ сабыдыала</i>
внешнее население	<i>тас нэһилиэнньэ</i>
внешнеэкономическая политика	<i>тас экэниэмикэҕэ бэлиитикэ</i>
внешние вознаграждения	<i>тас манньа</i>
внешние коммуникации	<i>тас сьһыаннаһыы</i>
внешний компонент	<i>тас компонент</i>
внешний государственный долг	<i>судаарыстыба тас иэһэ</i>
внешний заем	<i>тас сойуом</i>
внешний рынок	<i>тас ырыынак</i>

внешноэкономическая деятельность	<i>тас экэниэмикэгэ үлэ</i>
внешняя интеграция	<i>тас кыттыгас үлэ</i>
внешняя среда	<i>тас эйгэ</i>
внешняя торговля	<i>тас эргизэн</i>
внутреннее вознаграждение	<i>ис манһа</i>
внутреннее население	<i>ис нэһилиэнһэ</i>
внутренние коммуникации	<i>ис сыһыаннаһы</i>
внутренние переменные	<i>ис уларыһа сылдаааччылар</i>
внутренний государственный долг	<i>судаарыстыба ис иһэ</i>
внутренний заем	<i>ис сойуом</i>
внутренний рынок	<i>ис ырыынак</i>
внутренняя интеграция	<i>ис түмүллүү</i>
внутренняя координация	<i>ис сүрүннээһин</i>
водный кадастр	<i>уу кадаастыра</i>
военный бюджет	<i>байыаннай бүддьүөт</i>
возмещение	<i>толуйуу</i>

возмещение затрат	<i>энчирээhini толуйуу</i>
возмещение износа	<i>элэйшини толуйуу</i>
возмещение расходов	<i>ороскуоту толуйуу</i>
возмещение убытка	<i>ночооту толуйуу</i>
возмещение ущерба	<i>хоромньуну толуйуу</i>
вознаграждение	<i>маннья; соболоң</i>
вознаграждение денежное	<i>харчынан маннья</i>
воспроизводственный цикл	<i>оңорон таһаары эргширэ</i>
воспроизводство	<i>оңоро туруу</i>
временное население	<i>быстах олорор нэһилиэнньэ</i>
Всемирный Банк	<i>Аан Дойдутаагы Баан</i>
вторичные потребности	<i>ойоғос наадыйылар</i>
вторичный рынок	<i>хос ырыынак</i>
выбор	<i>талыы</i>
выбор альтернативы	<i>утарылартан талан ылыы</i>
выбор канала передачи	<i>биэрии ханаалын талыы</i>

выбор стратегии	<i>сөптөөх хайысханы талы</i>
выборка	<i>талан түмүү; талан түмүллүбүтэ</i>
выживание	<i>тыыннаах ордуу</i>
выигрышный заем	<i>сүүйүүлээх сойуом</i>
выплаты	<i>төлөбүрдэр</i>
выпуск денег и ценных бумаг	<i>харчыны уонна сыаналаах кумаагылары таһаары</i>
выпуск продукции	<i>бородууксуйаны оңорон таһаары</i>
выпуск товаров	<i>табаары оңорон таһаары</i>
выработка целей	<i>сылы ырыңалаан оңоруу</i>
выручка	<i>киирбит харчы</i>
высказывание мнений	<i>санааны этии</i>
высококонкурентный рынок	<i>үрдүк куотуһуулаах ырыынак</i>
вытеснение экономическое	<i>экэниэмикэнэн үтүрүйүү</i>
выход на рынок	<i>ырыынакка тахсы</i>

выходное пособие

уурайыы босуобуйата

Г

гарант

мэктиэһит

**гарантийное
обязательство**

*мэктиэлээх
эбэһээтилистибэ*

гарантийный заем

мэктиэлээх сойуом

гарантийный срок

мэктиэлээх болдьох

генеральный директор

бас дириэктэр

генерация идей

идиэйэни түмүү

гербовая бумага

дьаралыктаах кумаагы

гербовый знак

дьаралык бэлиэ

**гибкий график использо-
вания времени**

*бириэмэни туһанарга
табыгастаах кыраапык*

гибкость контроля

хонтуруол табыгана

гипотеза

научнай сабагалааһын

главный руководитель

бас салайааччы

глобальная конкуренция

глобальной куотуһуу

годовой отчет

сыллаагы отчуот

горизонтальная интеграция	<i>сытыары кыттыгас үлэ</i>
горизонтальная карьера	<i>сытыары карьера</i>
горизонтальное разделение труда	<i>үлэни сытыары үллэстии</i>
государственная регистрация	<i>судаарыстыба сурукка киллэриитэ</i>
государственная инвестиция	<i>судаарыстыба үп угуута</i>
государственная казна	<i>судаарыстыба хааһыната</i>
государственная ценная бумага	<i>судаарыстыба сыаналаах кумаагыта</i>
государственное регулирование	<i>судаарыстыба сүрүннээһинэ</i>
государственное предприятие	<i>судаарыстыба тэрилтэтэ</i>
государственное регулирование экономики	<i>экэниэмикэни судаарыстыба сүрүннээһинэ</i>
государственные займы	<i>судаарыстыба сойуома</i>
государственные пошлины	<i>судаарыстыбага түһээн</i>
государственные субсидии	<i>судаарыстыба көмө үбэ</i>

государственный банк	<i>судаарыстыба баана</i>
государственный бюджет	<i>судаарыстыба бүддүүэтэ</i>
государственный долг	<i>судаарыстыба изнэ</i>
государственный заказ	<i>судаарыстыба сакааһа</i>
государственный кредит	<i>судаарыстыба кирэдьиштэ</i>
государственный орган	<i>судаарыстыба уоргана</i>
государство	<i>судаарыстыба</i>
готовая продукция	<i>бэлэм бородууксуйа</i>
грузооборот	<i>таһагас эргиирэ</i>
группа руководителей	<i>салайааччылар бөлөхтөрө</i>
групповая норма	<i>бөлөх нуормата</i>
групповое единomyслие	<i>бөлөх биир санааланыыта</i>
групповое мышление	<i>бөлөгүнэн өй-санаа</i>

Д

давление	<i>кыһарыйыы; күһэйиши</i>
движимое имущество	<i>хамсыыр баай-мал</i>
движимость	<i>хамсыыр баай-дуол</i>
двойное налогообложение	<i>хос нолуок түһэриши</i>

действие	<i>дъайыы</i>
декодирование	<i>куоду өһүлүү, анал бэлиэтээһини устуу</i>
делеги́рование	<i>утаарыы</i>
делеги́рование полномо- чий	<i>боломуочуйаны утаарыы</i>
деловая беседа	<i>дьыаланы кэпсэтии</i>
деловая бумага	<i>дьыала кумаагыта</i>
деловая игра	<i>дьыалабыай оонньуу</i>
деловая карьера	<i>дьыаланан өрө тахсыы; карьера</i>
деловая переписка	<i>дьыаланан суруйсуу</i>
деловая репутация	<i>дьыаланан аат-суол</i>
деловое общение	<i>дьыаланан бодоруһуу</i>
деловое совещание	<i>дьыала туһунан сүбэ мунньах</i>
деловой календарь	<i>дьыала халандаара</i>
деловой центр	<i>дьыала киинэ</i>
деловые переговоры	<i>дьыаланы кэпсэтиһии</i>
делопроизводство	<i>дьыаланы бэрийии</i>

демократический стиль	<i>дэмэкирээтийэли иштил</i>
демпинг	<i>диэмпиң (босхо табаар)</i>
денежная единица страны	<i>дойду харчытын биирдэмэ</i>
денежная масса совокупная	<i>харчы хомуур маассата</i>
денежная реформа	<i>харчы уларыйыта</i>
денежная система	<i>харчы тигигэ</i>
денежные обязательства	<i>харчынан эбэһээтилистибэ</i>
денежное покрытие	<i>харчынан сабыы</i>
денежные доходы	<i>харчынан дохуот</i>
денежные знаки	<i>харчы бэлиэтэ</i>
денежные обязательства	<i>харчынан эбэһээтилистибэ</i>
денежные ценные бумаги	<i>харчынан сыаналаах кумаагылар</i>
денежный капитал	<i>харчынан хапытаал</i>
денежный начет	<i>харчыны эби аагы</i>
деньги	<i>харчы</i>
деньги, ценные бумаги	<i>харчы, сыаналаах кумаа- гылар</i>

депрессия	<i>кэхтии; тууйулуу</i>
дефект	<i>дыэк</i>
дефицит	<i>кырымчыга; дэписсиит</i>
дефляция	<i>сыана үллүүтэ</i>
децентрализация власти	<i>былаас кишин өһүллүүтэ</i>
децентрализованный	<i>киинэ өһүллүбүт</i>
диагностика проблем	<i>бонпуруоһу чинчилээһин</i>
дивиденды	<i>дибидиэннэр</i>
диктат	<i>күһэлэң</i>
директива	<i>дьаһал</i>
директивное планирование	<i>булгуччулаах торумнааһын</i>
дисконтная карточка	<i>дисконтнай карточка</i>
дискриминация	<i>быраабы сарбыйыы</i>
дифференциация доходов	<i>дохуоту араңалааһын</i>
дифференцированный маркетинг	<i>араңаламмыт маркетинг</i>
дневник основных событий	<i>сүрүн событиелар күннүктэрэ</i>

добавленная стоимость	<i>эбии турар сыана</i>
добровольное банкротство	<i>көңүл өттүнэн моңкурууттааһын</i>
добровольный аукцион	<i>көңүл өттүнэн күрэх атыы</i>
доверенность	<i>итэҕэл сурук; дэбиэринэс</i>
договор	<i>дуогабар</i>
договорная санкция	<i>дуогабар санкцията</i>
договорная цена	<i>дуогабардаах сыана</i>
долг	<i>иэс</i>
долговое обязательство	<i>иэскэ эбэһээтилистибэ</i>
долгосрочная цель	<i>уһун болдьохтоох сыал</i>
долгосрочные активы	<i>уһун болдьохтоох актыыптар</i>
долгосрочный кредит	<i>уһун болдьохтоох кирэдьиит</i>
должностная инструкция	<i>дуоһунаска ыйыы-кэрдии</i>
должностное лицо	<i>дуоһунастаах сирэй</i>
должностной оклад	<i>дуоһунас акылаата</i>
доллар	<i>дуоллар</i>

доля рынка	<i>ырыынак ирээтэ</i>
домашнее хозяйство	<i>дьиэ хаһаайыстыбата</i>
доминирование	<i>баһыйы; чорбойуу</i>
доплата	<i>эбии төлөбүр</i>
дополнительные льготы	<i>эбии чэпчэтиилэр</i>
дорожные чеки	<i>суол чизгэ</i>
дотация	<i>датаассыйа</i>
доход	<i>дохуот; барыс</i>
доход государства	<i>судаарыстыба дохуота</i>
дочернее предприятие	<i>салаа тэрилтэ</i>
драгоценные металлы	<i>сыаналаах металлар</i>

Европейская валютная единица (евро)	<i>Европа бөлүүтэтин биирдэмэ (евро)</i>
Европейский союз	<i>Европа дойдуларын холбоһуга</i>
Европейское экономическое сообщество	<i>Европа дойдуларын экономическай холбоһуга</i>

E

единичное производство	<i>биирдишилээн оңорон таһаарыы</i>
единое экономическое пространство	<i>кэлим экономическай эйгэ</i>
единоличное предприятие	<i>соғотох бас билээччилээх тэрилтэ</i>
емкость рынка	<i>ырыынак кизилтэ</i>
естественные блага	<i>айылга уйгута</i>

Ж

жесткая экономическая политика	<i>экэниэмикэгэ тыйыс бэлиитикэ</i>
жизненный цикл	<i>олох эргиирэ</i>
жизненный цикл организации	<i>тэрилтэ үйэтэ</i>
жизненный цикл товара	<i>табаар үйэтэ</i>
жилищный кооператив	<i>олорор дьуэ кэпэрэтиибэ</i>

З

забастовка	<i>собостуонка</i>
завещание	<i>кэриэс сурук</i>

зависимость от внешней среды	<i>тас эйгэттэн тутуулук</i>
зависимый спрос	<i>тутуулуктаах наадыйыы</i>
здаток	<i>бэриэт төлөбүр</i>
задача планирования	<i>торумнааһын соруга</i>
задачи	<i>соруктар</i>
задолженность	<i>иэстээх болуу</i>
заем	<i>сойуом</i>
заемные средства	<i>сойуом сириэстибэлэрэ</i>
заемщик	<i>сойуомнаах</i>
заемодатель	<i>сойуом биэрээччи</i>
заказ	<i>сакаас</i>
заказчик	<i>сакаасчыл</i>
заклад (залог)	<i>толук (солуок)</i>
закладная (документ)	<i>толук сурук</i>
закладное свидетельство	<i>солуок туоһу суруга</i>
заключение договора	<i>дуогабар түһэрсии</i>
заключение контракта	<i>хантараак түһэрсии</i>
заключительный контроль	<i>түмүк хонтуруол</i>

закон	<i>сокуон</i>
закон спроса	<i>наадыйы сокуона</i>
законная власть	<i>сокуоннай былаас</i>
законный владелец	<i>сокуоннай бас билээччи</i>
законодательство	<i>суут-сокуон</i>
законы организации	<i>тэрилтэ сокуоннара</i>
закрытая система	<i>бүөм тиһик</i>
закрытая экономика	<i>бүөм экэниэмикэ</i>
закрытое акционерное общество	<i>бүөм аахсыйалаах уопсастыба</i>
закрытые торги	<i>бүөм эргиэн</i>
закрытый конкурс	<i>бүөм куонкурус</i>
закрытый рынок	<i>бүөм ырыынак</i>
закупки	<i>кууһунан атыылаһы</i>
залог	<i>солуок</i>
залогодатель	<i>солуок биэрээччи</i>
залогодержатель	<i>солуоктаах</i>
заменители (товары)	<i>солбук табаардар</i>
замещение	<i>солбуйуу</i>

замкнутая валюта	<i>хааччахтаах бөлүүтэ</i>
замораживание заработной платы	<i>үлэ төлөбүрүн тоңоруу</i>
занятость	<i>үлэлээх буолуу</i>
заработная плата	<i>хамнас; үлэ төлөбүрэ</i>
затрата	<i>хоромньу; ороскуот</i>
затраты-выпуск	<i>ороскуот-оңорон таһаарыы</i>
защита	<i>көмүскэл; харысхал</i>
защита денег	<i>харчыны харыстааһын</i>
защита прав потребителя	<i>туһанааччы быраабын көмүскээһин</i>
защита ценных бумаг	<i>сыаналаах кумаагыны харыстааһын</i>
заявка	<i>сайаапка</i>
земельная рента	<i>сир эриэнтэтэ</i>
земельные ресурсы	<i>сир өрөсүүрсэтэ</i>
земельный кадастр	<i>сир кадаастыра</i>
земельный надел	<i>өлбүгэ сир</i>
землевладение	<i>сири бас билии</i>

землепользование	<i>сири туһаныы</i>
знаковая символика	<i>бэлиэ сиимбэлэ</i>
значительный дефект	<i>улахан дьыэк</i>
золотая акция	<i>көмүс аахсыһа</i>
золото	<i>кыһыл көмүс</i>
золотовалютные резервы	<i>көмүс бөлүүтэ саппааһа</i>
золотое обеспечение	<i>көмүһүнэн хааччыйыы</i>
золотое содержание денежной единицы	<i>харчы бишрдэмэ көмүһүнэн хааччыллыыта</i>
золотой запас	<i>көмүс саппааһа</i>

И

идея	<i>сонун санаа; идийэ</i>
иерархия потребностей	<i>наадыһыы кэриңнэрэ</i>
избыточное предложение	<i>табаары ордук таһаарыы</i>
избыточный спрос	<i>ордук наадыһыы</i>
издержки производства	<i>оңорон таһаарыы ороскуота</i>
излишки ресурсов	<i>өрөсүүрсэ ордоро</i>

излишки товаров	<i>табаар ордоро</i>
изменяющаяся среда	<i>уларыйа турар эйгэ</i>
измерение результатов	<i>түмүгү кэмнээһин</i>
измеримые цели	<i>кэмнэнэр сыаллар</i>
износ	<i>элэйи</i>
изучение стратегических альтернатив	<i>стратегия утарыларын үөрэтии</i>
именные акции	<i>сирэй аахсыйалар</i>
именные вклады	<i>сирэй уурдарыы</i>
именные чеки	<i>сирэй чиэктэр</i>
имитационные моделирования	<i>үтүктэн торумнааһынар</i>
импорт	<i>тастан киллэри</i>
импортная квота	<i>тастан киллэри кубуотата</i>
импортные пошлины	<i>тастан киллэригэ түһээн</i>
имущественная декларация	<i>баай-мал декларацията</i>
имущество	<i>баай-мал</i>
инвестиционная фирма	<i>үбүлүүр пиирмэ</i>

инвестиционные фонды	<i>үбүлүүр пуондалар</i>
инвестиционные банки	<i>үбүлүүр бааннар</i>
инвестиция	<i>үн угуу; инвестиция</i>
идентификационный номер налогоплательщика	<i>нолуок төлөөччү тус нүөмэрэ</i>
идентификация	<i>сөп түбэшиннэри</i>
индивидуальная трудовая деятельность	<i>тус бэйэ дьарыга</i>
индивидуальное производство	<i>бэйэ оңорон таһаарыыта</i>
индикативное планирование	<i>сирдэтэн торумнааһын</i>
иницирование деятельности	<i>үлэни-хамнаһы көгүлээһин</i>
инновационная фирма	<i>саңаны киллэрэр тиирмэ</i>
инновационный процесс	<i>саңаны киллэри хаамыыта</i>
инновация	<i>саңаны киллэри; инновация</i>
иностранная валюта	<i>тас дойду бөлүүтэтэ</i>
иностранные займы	<i>тас дойду сойуомнара</i>

инструкция	<i>ыйыы-кэрдии</i>
интеллектуальная собственность	<i>интеллектуальной бас билии</i>
интеллектуальный продукт	<i>интеллектуальной бородууксуйа</i>
интенсивная технология	<i>тэтимнээхтик оңоруу ньымата</i>
интенсивность	<i>тэтим; тэтимнээх буолуу</i>
интенсификация	<i>тэтимирдии</i>
интервенция экономическая	<i>экэниэмикэҕэ тастан орооһуу</i>
интегральные экономи- ческие показатели	<i>экэниэмикэ түмүллүбүт көрдөрүүлэрэ</i>
интуитивное решение	<i>курдаттыы быһаарыы</i>
инфляция	<i>харчы сыаната түһүүтэ</i>
информационное обеспечение	<i>иһитиннэрэн-биллэрэн иһии</i>
информационные функции	<i>иһитиннэрэр-биллэрэр анал</i>
информация	<i>иһитиннэрии-биллэрии</i>
ипотечные банки	<i>ипэтиэкэ бааннара</i>

искажение сообщений	<i>чахчылары токурутуу</i>
исполнитель	<i>толорооччу</i>
исполнительность	<i>толоругас буолуу</i>
исполнительные органы управления	<i>салайыы ситэриилээх уорганнара</i>
исправимый брак	<i>көнөр дьизэ</i>
испытание	<i>тургутуу</i>
исследование рынка	<i>ырыынагы чинчийии</i>
источник информации	<i>иһитиннэри и төрдө</i>
источники финансирования	<i>үбүлээһин төрдө</i>
итоговый контроль	<i>түмүктүүр хонтуруол</i>

К

кадастр	<i>кадаастыр</i>
казна	<i>хааһына</i>
календарное планирование	<i>күнүнэн-дьылынан былааннааһын</i>
каналы движения товаров и услуг	<i>табаар уонна өңө хамсыыр суоллара</i>

капитал	<i>хапытаал</i>
капиталовложение	<i>хапытаалы угуу</i>
картель	<i>хартыал</i>
карьера	<i>өрө тахсыы</i>
карьерный рост	<i>дуоһунас үрдээн иһиитэ</i>
касса	<i>каасса</i>
кассовые операции	<i>үп каассанан хамсааһына</i>
кассовый ордер	<i>каасса уордьара</i>
каталог	<i>хатаалак</i>
качественные экономические показатели	<i>экэниэмикэ хаачыстыбатын көрдөрүүлэрэ</i>
качество	<i>хаачыстыба</i>
качество планирования	<i>былааннааһын хаачыстыбата</i>
квалификационные требования	<i>идэ таһымыгар ирдэбил</i>
квалификация	<i>идэтийии таһыма</i>
квота	<i>кубуота</i>
классификатор	<i>наардааччы</i>

клиент	<i>килийиэн</i>
клубы кредитов	<i>кирэдьиит кулуунтара</i>
кодирование	<i>коду иңэрии, анал бэлиэтээһин</i>
колебание курса валюты	<i>бөлүүтэ кууруһун халбаңнааһына</i>
колебания курса ценных бумаг	<i>сыаналаах кумаагылар куу- рустарын халбаңнааһына</i>
количественное определение ресурсов	<i>өрөсүүрсэни ахсаанынан быһаарыы</i>
количественное определение целей	<i>сыалы ахсаанынан быһаарыы</i>
количественные методы	<i>ахсаанынан ньымалар</i>
количественные экономические показатели	<i>экэниэмикэ ахсаанынан көрдөрүүлэрэ</i>
комбинат	<i>кэмбинээт</i>
комиссионные вознаграждения	<i>комиссионнай манья</i>
комиссионные операции	<i>хамыһыйалаах өңө</i>
комиссия	<i>хамыһыйа</i>
комитет	<i>кэмитиэт</i>

коммерсант	<i>кэмэрсээн</i>
коммерция	<i>кэмиэрсийэ</i>
коммерческая операция	<i>кэмиэрчэскэй дьайыы</i>
коммерческая тайна	<i>кэмиэрсийэ кистэлэнэ</i>
коммерческие банки	<i>кэмиэрчэскэй бааннар</i>
коммерческие организации	<i>кэмиэрсийэ тэрилтэлэрэ</i>
коммерческий кредит	<i>кэмиэрчэскэй кирэдьиит</i>
коммерческий риск	<i>кэмиэрсийэ халбара</i>
коммивояжер (посредник)	<i>кэрийэн атыылааччы</i>
коммуникация	<i>бодоруһуу; сибээстэһии</i>
компания	<i>хампаанньа</i>
компаньон	<i>кыттыгас</i>
компенсационные соглашения	<i>толуйар сөбүлэнэ</i>
компенсация	<i>толуйуу</i>
компетентность	<i>быһаарар кыахтаага</i>
комплекс	<i>кэлимсэ</i>
компромисс	<i>тыл тылга киирси</i>

конверсия валют	<i>бөлүүтэни атастаһыы</i>
конверсия внешнего долга	<i>тас иэһи солбуйуу</i>
конверсия военного производства	<i>байыаннай оңорон таһаарыыны кубулуутуу</i>
конверсия займа	<i>сойуому солбуйуу</i>
конверсия ценных бумаг	<i>сыаналаах кумаагыны атастаһыннарыы</i>
конечная продукция	<i>бүтэһиктээх бородууксуйа</i>
конечный продукт	<i>бүтэһиктээх бородуукта</i>
конкретные функции	<i>чопчу аналлар</i>
конкретные цели	<i>чопчу сыаллар</i>
конкурентоспособность	<i>куотуһар кыага</i>
конкурентоспособность товаров	<i>табаар куотуһар кыага</i>
конкурент	<i>куотуһааччы</i>
конкуренция	<i>куотуһуу</i>
конкурс	<i>куонкурус; күрэх</i>
консультативный аппарат	<i>сүбэлэхэр аппараат</i>
контракт	<i>хантараак</i>

контролер	<i>хонтуруоллааччы</i>
контроль	<i>хонтуруол</i>
контроль на международном уровне	<i>аан дойду таһымнаах хонтуруол</i>
контрольный пакет акций	<i>аахсыяа сүрүн бакыата</i>
конфискация	<i>тутан ылыы</i>
конфликт	<i>иирсээн; харсыһыы</i>
концентрация	<i>түмүү</i>
концентрированный маркетинг	<i>түмүллүбүт маркетинг</i>
концепция маркетинга	<i>маркетинг көрүгэ</i>
кооператив	<i>кэпэрэтиип</i>
координатор	<i>сүрүннээччи</i>
координирование	<i>сүрүннээһин</i>
копейка	<i>бытархай харчы</i>
корпорация	<i>харпараассыяа</i>
корректирующие меры	<i>көннөрөр дьаһаллар</i>
корреляция	<i>хабааннаһыы</i>
коррупция	<i>хоруупсуйа</i>

косвенные затраты	<i>ойоџос ороскуот</i>
косвенный налог	<i>ойоџос нолуок</i>
краткосрочная цель	<i>кылгас болдѳохтоох сыал</i>
краткосрочный кредит	<i>кылгас болдѳохтоох кирэдьиит</i>
кредит	<i>кирэдьиит</i>
кредитная история	<i>кирэдьиит устуоруйата</i>
кредитная санкция	<i>кирэдьиити толуйар мизэрэ</i>
кредитный риск	<i>кирэдьиит халбара</i>
кредитор	<i>кирэдьиит биэрээччи</i>
кредитоспособность	<i>кирэдьиити төлүүр кыах</i>
кривая спроса	<i>наадыйыы кырааныга</i>
кризис экономический	<i>экэниэмикэ кириисинэ</i>
кризисные ситуации	<i>тыңааһыннаах түгэннэр</i>
критерий	<i>кэриң; критерий</i>
критерий затраты	<i>ороскуот кэриңэ</i>
критерий оптимальности	<i>табыгаһын кэриңэ</i>
критический дефект	<i>сэрэхтээх дьизэк</i>

крупносерийное производство	<i>бөдөң сизрийэнэн оңорон таһаарыы</i>
крупный бизнес	<i>бөдөң биисинэс</i>
культура	<i>култуура</i>
культура корпорации	<i>харпараассыйа култуу-рата</i>
купля-продажа	<i>атыы-эргиэн</i>
купон	<i>купуон</i>
купонный лист	<i>купуон лист</i>
купюра	<i>кумаагы харчы</i>
курс валюты	<i>бөлүүтэ эргийэр сыаната</i>
курс ценных бумаг	<i>сыаналаах кумаагы эргийэр сыаната</i>
курсовая прибыль	<i>эргийэр сыанаттан барыһырыы</i>
кустарное производство	<i>илиинэн оңорон таһаарыы</i>

Л

легальный рынок	<i>сокуонунан көңүллэммит ырыынак</i>
легкая промышленность	<i>чэпчэки бырамысаланнас</i>
ликвидация	<i>суох оңоруу; эһии</i>
лимит	<i>лимиит</i>
лимит цен	<i>сыана лимитэ</i>
линейная форма управления	<i>салайыы линейнэй көрүңэ</i>
лицевой счет	<i>сирэй счет</i>
лицензирование	<i>лицензияны бизэри / ылыы</i>
личная собственность	<i>бэйэ бас билиитэ</i>
личное влияние	<i>тус сабыдыал</i>
личное качество	<i>тус хаачыстыба</i>
личностные решения руководителя	<i>салайааччы тус быһаарыта</i>
лот	<i>луот</i>
льготная цена	<i>чэпчэтиилээх сыана</i>
льготы	<i>чэпчэтиилэр</i>

макросреда	<i>киэң эйгэ</i>
максимализация прибыли	<i>барьһы муңутуур улаатыннары</i>
малое предприятие	<i>дьогус тэрилтэ</i>
малоотходные технологии	<i>кыра тобохтоох ньыма</i>
малый бизнес	<i>дьогус биисинэс</i>
маневрирование	<i>албастааһын</i>
маркировка	<i>бэлиэ туруоруу</i>
массовое производство	<i>маассабай оңорон таһаары</i>
масштаб допустимых отклонений	<i>муңутуур туорааһыннар кээмэйдэрэ</i>
математическая модель	<i>математическай торум</i>
материалоемкость	<i>матырыйаалы төһө ылара</i>
материалосберегающие технологии	<i>матырыйаалы кэмчилиир ньымалар</i>
материалы	<i>матырыйааллар</i>
материальная ответственность	<i>малга-салга эппиэтинэс</i>

материальная помощь	<i>харчынан көмө</i>
материнская компания	<i>бас хампаанья</i>
маятниковое население	<i>халбаңныыр нэһилиэнньэ</i>
межгрупповой конфликт	<i>бөлөхтөр иирсээннэрэ</i>
Международная Ассоциация Развития	<i>Сайдыы Аан Дойдутаагы Холбохуга</i>
Международная организация труда	<i>Үлэ аан дойдутаагы тэрилтэтэ</i>
Международная торговая палата	<i>Аан дойдутаагы атыы-эргиэн балаатата</i>
Международная финансовая корпорация	<i>Аан дойдутаагы үп харпараассыйата</i>
международное разделение труда	<i>үлэни дойдунан үллэстии</i>
международное окружение	<i>аан дойдутаагы эргимтэ</i>
международные торги	<i>аан дойдутаагы күрэх атыы</i>
Международный банк реконструкции и развития	<i>Аан дойдутаагы уларыта тутуу уонна сайдыы баана</i>
международный бизнес	<i>дойдулар икки ардыларынаагы биисинэс</i>

Международный валютный фонд	<i>Аан дойдутаагы бөлүүтэ пуондата</i>
международный кредит	<i>тас кирэдьиит</i>
межотраслевые связи	<i>салаа тэрилтэлэр сибээстэрэ</i>
мелкосерийное производство	<i>чөкө оңорон таһаары</i>
местные налоги	<i>олохтоох нолуоктар</i>
местные федеральные налоги	<i>олохтоох федеральной нолуоктар</i>
местный бюджет	<i>олохтоох бүддьүөт</i>
метод экспертных оценок	<i>түмүктээх сыанабыл ньымата</i>
методы принятия решений	<i>быһаары ылынар ньымалар</i>
методы прогнозирования	<i>билгэлээһин ньымалара</i>
миграция населения	<i>нэһилиэнньэ көһүүтэ</i>
миграция трудовых ресурсов	<i>үлэлиир нэһилиэнньэ көһүүтэ</i>
микросреда	<i>дьөгүс эйгэ</i>
микроэкономический анализ	<i>микроэкономической ырыңалааһын</i>

минимальная заработная плата	<i>хамнас алын кээмэйэ</i>
министерство	<i>министиэристибэ</i>
мировая цена	<i>аан дойдутаагы сыана</i>
мировой рынок	<i>аан дойдутаагы ырыынак</i>
мировые деньги	<i>аан дойдутаагы харчы</i>
миссия организации	<i>тэрилтэ анала</i>
младший начальник	<i>алын салайааччы</i>
мнение жюри	<i>дьүүлүүр сүбэ санаата</i>
многозвенная технология	<i>элбэх сүһүөхтээх технология</i>
многонациональные корпорации	<i>элбэх дойдуну хабар харпараассыйалар</i>
мобилизация ресурсов	<i>өрөсүүрсэни түмүү</i>
модели ожидания потребителя	<i>туһанааччы наадыыытын торума</i>
модели теории очередей	<i>уочарат түөрүйэтин торума</i>
модели управления запасами	<i>саппааһы дьаһайы торума</i>
моделирование	<i>торумнааһын</i>

модель	<i>торум</i>
модель организации	<i>тэрилтэ торума</i>
модернизация	<i>тунсаран саңатытымы</i>
модификация	<i>көрүңүн уларытымы</i>
мозговой штурм	<i>өйүнэн кимии</i>
монета	<i>манньыат</i>
монопольная прибыль	<i>монополия барыһа</i>
монопольная цена	<i>монопольнай сыана</i>
моральное стимулирование	<i>моральной көгүлээһин</i>
моральный износ	<i>туһаттан тахсыы</i>
моральный ущерб	<i>моральной хоромньу</i>
мотивационное поведение	<i>көгүлээһиннээх быһыы-майгы</i>
мотивация	<i>көгүлээһин</i>
мотивирующие факторы	<i>көгүлүүр чакчы</i>
мошенничество финансовое	<i>үпкэ түөкүннээһин</i>
мощность производственная	<i>оңорон таһаарыы кыага</i>

**муниципальная
собственность** *муниципальной бас билии*

муниципальные органы *муниципальной уорган*

Н

наблюдательный совет *кэтиир сэбиэт*

наблюдение *кэтээн көрүү*

надбавки *эбии төлөбүр*

надомник *дыизгэ үлэлээччи*

наем *наймылаһыы*

наемный работник *наймыламмыт үлэһит*

наемный труд *наймы үлэтэ*

накладные расходы *эбии ороскуот*

накопление *мунньуллау*

**наличные деньги,
наличность** *уу харчы*

наличный расчет *уу харчынан аахсыы*

налог *түһээн; нолуок*

**налог на добавленную
стоимость** *эбии турар сыанага нолуок*

налог на продажу	<i>атмыга нолуок</i>
налог на собственность	<i>бас билиигэ нолуок</i>
налог на экспорт и импорт	<i>таска таһаарыга уонна тастан киллэриигэ нолуок</i>
налог с наследства и дарений	<i>нэһилиэстибэттэн уонна бэлэхтээһинтэн нолуок</i>
налог с продаж	<i>атмыттан нолуок</i>
налоговая декларация	<i>нолуок декларацията</i>
налоговая инспекция	<i>нолуок иниспиексийэтэ</i>
налоговая полиция	<i>нолуок полицията</i>
налоговая система	<i>нолуок тиһигэ</i>
налоговая ставка	<i>нолуок кээмэйэ</i>
налоговые льготы	<i>нолуокка чэпчэтии</i>
налогооблагаемая база	<i>нолуок түһэр базата</i>
налогообложение	<i>нолуок түһэрии; нолуоктааһын</i>
налогоплательщики	<i>нолуок төлөөччүлэр</i>
народное хозяйство	<i>норуот хаһаайыстыбата</i>
наряд	<i>нэрээт</i>

наследство	<i>нэһилиэстибэ</i>
насыщение спроса	<i>наадыһы туолуута</i>
натуральная форма оплаты труда	<i>үлэни нотууранан төлөөһүн көрүңэ</i>
натуральное хозяйство	<i>натуральной хаһаайыстыба</i>
натуральные показатели	<i>дьиңнээх көрдөрүүлэр</i>
наука управления	<i>салайыы науката</i>
научно-исследовательские работы (НИР)	<i>научнай-чинчийэр үлэлэр (НЧҮ)</i>
научно-технический прогресс (НТП)	<i>наука-техника сайдыыта (НТС)</i>
национальная валюта	<i>дойду бөлүүтэтэ</i>
национальное богатство	<i>дойду баайа-дуола</i>
национальный доход	<i>дойду дохуота</i>
негативные последствия	<i>сүөл содуллар</i>
недвижимое имущество	<i>хамсаабат баай-мал</i>
недвижимость	<i>хамсаабат баай-дуол</i>
недоимка	<i>нолуокка иэс</i>
недостача	<i>итээһин</i>

независимый спрос	<i>биирдишилээн оңоһука наадыйы</i>
незаконный владелец	<i>сокуоннайа суох бас билээчи</i>
незапрограммированное решение	<i>тута быһаары</i>
неисправимый брак	<i>көммөт дьизк</i>
некоммерческая организация	<i>кэмиэрсийэтэ суох тэрилтэ</i>
нелегальный рынок	<i>көңүлэ суох ырыынак</i>
неопределенная стратегия	<i>чопчуламматах стратегия</i>
неопределенность внешней среды	<i>тас эйгэ чопчута суога</i>
непластичное предложение	<i>биир сыананан атыылааһын</i>
неплатежеспособность	<i>төлүүр кыага суох буолуу</i>
неполный лот	<i>толорута суох лот</i>
непреодолимая сила	<i>туоратыллыбат күүс</i>
непрерывное производство	<i>быыстала суох оңорон таһаары</i>

непрерывный стаж работы	<i>тохтоло суох үлэ ыстааһа</i>
непроизводственная сфера	<i>оңорон таһаарбат эйгэ</i>
несовершенная конкуренция	<i>ситэтэ суох куютуһуу</i>
несущественный дефект	<i>дуона суох дьизк</i>
нетрудоспособность	<i>үлэни кыайбат буолуу</i>
неустранимый дефект	<i>туоратыллыбат дьизк</i>
новая экономическая политика	<i>саңа экэниэмикэ бэлиитикэтэ</i>
номерной счет	<i>нүөмэрдээх счет</i>
норма	<i>нуорма; кэриң</i>
норма прибыли	<i>барыс нуормата</i>
норматив	<i>нуорма</i>

О

обеспечение	<i>хааччыйыы</i>
обеспечение участия	<i>кыттыыны хааччыйыы</i>
обесценение денег	<i>харчы сыаната түһүүтэ</i>

облагаемые доходы	<i>нолуоктанар дохуот</i>
обмен	<i>атастайы</i>
обменный пункт	<i>атастайар пуун</i>
обнищание	<i>дъадайы</i>
обновление модели	<i>торуму саңарды</i>
обогащение работы	<i>үлэни байыты</i>
оборачиваемость товаров	<i>табаар эргиирэ</i>
образ товара	<i>табаар өйдөбүлэ</i>
обратная связь	<i>хардары сибээс</i>
обращение товаров	<i>табаар эргийиштэ</i>
обслуживание внешнего долга	<i>тас иэни төлөөхүн</i>
обслуживающий персонал	<i>көмө персонал</i>
обстоятельство непреодолимой силы	<i>кыайтарбат түгэн</i>
общение	<i>бодоруһуу</i>
общественное благо	<i>уопсастыба уйгута</i>
общественные потребности	<i>уопсастыба наадыыыта</i>

общество хозяйственное	<i>хаһаайыстыбаннай уопсастыба</i>
общество с ограниченной ответственностью (ООО)	<i>хааччахтаах эппиэтинэс-тээх уопсастыба (ХЭУо)</i>
общие полномочия	<i>уопсай болумуочуйа</i>
общие принципы	<i>уопсай тосхол</i>
общий стаж работы	<i>үлэ уопсай ыстааһа</i>
община	<i>түөлбэн; община</i>
объединение	<i>холбоһук</i>
объект	<i>барымта</i>
объективные данные	<i>кырдьыктаах дааннайдар</i>
объективные законы	<i>сөптөөх сокуон</i>
объем	<i>сабардам</i>
объем работы	<i>үлэ кээмэйэ</i>
объем управления	<i>салайыы сабардама</i>
обыкновенные акции	<i>көһнөрү аахсыйалар</i>
обычай деловой	<i>дьыала үгэһэ</i>
обязательный резерв банков	<i>баан булгуччулаах саппааһа</i>

обязательства	<i>эбэһээтилистибэ</i>
обязательства предприятия	<i>тэрилтэ эбэһээтилистибэтэ</i>
оговорка	<i>тусна быһаарыы</i>
ограничения	<i>хааччахтааһын</i>
ограниченность ресурсов	<i>өрөсүүрсэ кэмчитэ</i>
оперативное управление	<i>оперативнай дьаһайыы</i>
оперативный контроль	<i>оперативнай хонтуруол</i>
оперативный учет	<i>оперативнай учуот</i>
определение альтернатив	<i>утарылары быһаарыы</i>
определение оптимального местоположения	<i>табыгастаах миэстэтин быһаарыы</i>
определенная стратегия	<i>чопчу стратегия</i>
оптимизация	<i>ордук табыгастаах оңоруу</i>
оптовая торговля	<i>кууһунан эргиэн</i>
оптовая цена	<i>кууһунан атыы сыаната</i>
опытно-конструкторские разработки	<i>опытнай-конструкторскай оңоһуктар</i>
организационно-правовая форма предприятия	<i>тэрилтэ сокуонунан көрүңэ</i>

организационно-технологические принципы деятельности	<i>үлэни тэрийши тосхоллоро</i>
организационные коммуникации	<i>тэрийэр-сүрүннүүр ситимнэр</i>
организационные полномочия	<i>тэрийэр боломуочуйа</i>
организационный план	<i>тэрийэр былаан</i>
организация	<i>тэрийши</i>
организация труда	<i>үлэни тэрийши</i>
органическая структура	<i>дэгиттэр тутул</i>
органы управления	<i>салайар уорганнар</i>
ордерный чек	<i>сирэй чизк</i>
ориентация на результаты	<i>түмүгүнэн сирдэтии</i>
ориентация целей во времени	<i>сыалы кэминэн сирдэтии</i>
орудия труда	<i>үлэ тэрилэ</i>
основная цель	<i>сүрүн сыал</i>
основной капитал	<i>сүрүн халытаал</i>
основные средства	<i>сүрүн сириэстибэлэр</i>

отбор кадров	<i>каадырдары сүүмэрдээнин</i>
ответственность экономическая	<i>экэниэмикэзэ эппиэтинэс</i>
открытая девальвация	<i>аһагас девальвация</i>
открытая система	<i>аһагас тииһик</i>
открытая экономика	<i>аһагас экэниэмикэ</i>
открытие счета	<i>счет аһыы</i>
открытое акционерное общество	<i>аһагас аахсыйалаах уопсастыба</i>
открытые торги	<i>аһагас атыы</i>
открытый конкурс	<i>аһагас күрэх</i>
«отмывание» денег	<i>харчыны «сууйуу»</i>
отношение с местным населением	<i>олохтоох нэһилиэнньэни кытта сыһыан</i>
отправитель	<i>ытытааччы</i>
отправная цена	<i>сагалыыр сыана</i>
отраслевое министерство	<i>салаа министиэристибэ</i>
отрасль	<i>салаа</i>
отсечение лишнего	<i>ордугу быһыы</i>

отсрочка погашения ссуды	<i>сууда болдоогун ухатыы</i>
отступное	<i>аккааһы толуйар төлөбүр</i>
отчетность	<i>отчуоттааһын</i>
отчисления	<i>анаммыт үп</i>
отчуждение средств, имущества	<i>үп-мал бэриллшитэ</i>
офис	<i>хонтуора; офис</i>
официальный валютный курс	<i>бөлүүтэ ыйаахтаах кууруһа</i>
охрана прав потребителей	<i>туһанааччы быраабын харыстааһын</i>
оценка	<i>сыаналааһын</i>
оценка альтернатив	<i>утарылары сыаналааһын</i>
оценка о результатах	<i>түмүгү сыаналааһын</i>
очередность платежей	<i>төлөбүр уочарата</i>
падающий спрос	<i>намтаан иһэр наадыһыы</i>
падение курса	<i>куурус түһүүтэ</i>

паевая собственность	<i>пайынан бас билии</i>
паевое свидетельство	<i>пай туоһу суруга</i>
паевой фонд	<i>пай пуондата</i>
пай	<i>пай</i>
пайщик	<i>пайдаах</i>
пакет ценных бумаг	<i>сыаналаах кумаагы бакыата</i>
паритет	<i>тэң буолуу</i>
партнер	<i>кыттыгас</i>
партнерство	<i>кыттыһы</i>
пенсия	<i>бизнсийэ</i>
первичные потребности	<i>сүрүн наадыһылар</i>
первичный рынок	<i>төрүт ырыынак</i>
первичный рынок ценных бумаг	<i>сыаналаах кумаагы маңнайгы сүһүөх ырыынага</i>
первоначальное накопление	<i>аан бастакы мунньунуу</i>
первоначальный капитал	<i>аан бастакы хапытаал</i>
перевод денег	<i>харчыны көһөрүү</i>
переводная операция	<i>көһөрөр дьайыы</i>

переводной вексель (тратта)	<i>көһөр биэксэл</i>
переговоры	<i>кэпсэтиһи</i>
передаточная надпись	<i>көһөрөр сурук</i>
передача	<i>биэрии; тиэрдии; көһөрүү</i>
передача информации	<i>иһитиннэриини тиэрдии</i>
переманивание кадров	<i>каадырдары угуйан ылыы</i>
переменные издержки	<i>уларыһа сылдьар ороскуот</i>
переориентация	<i>хайысханы уларытыы</i>
переоценка	<i>хат сыаналааһын</i>
перепродажа	<i>хос атыылааһын</i>
перераспределение доходов	<i>дохуоту саңалыы үллэри</i>
перерасход	<i>аһара ороскуот</i>
пересмотр стандартов	<i>халыыптары хат көрүү</i>
переходный период	<i>быыс кэм</i>
перечисление денег	<i>харчыны көһөрүү</i>
период	<i>кэрдиис кэм</i>

персонал	<i>улэhitтэр; персонал</i>
перспективный анализ	<i>кэскиллээх ырыңалааһын</i>
письменная информация	<i>суругунан биллэрии</i>
плавающая процентная ставка	<i>бырыһыан халбаңныыр кээмэйэ</i>
плавающий валютный курс	<i>бөлүүтэ халбаңныыр кууруһа</i>
план	<i>барыл; торум; былаан</i>
план маркетинга	<i>маркетинг барыла / торума / былаана</i>
планирование	<i>былааннааһын; торумнааһын</i>
планирование изделия	<i>оңоһугу торумнааһын</i>
планирование материальных потребностей	<i>материальной наады-йыыны былааннааһын</i>
планирование продвижения товаров	<i>табаар хамсааһынын былааннааһын</i>
планирование распределения продукции	<i>бородууксуйаны үллэриини былааннааһын</i>
планирование товаров (услуг)	<i>табаары (өңөнү) былааннааһын</i>
планирование цен	<i>сыананы былааннааһын</i>

платежеспособный спрос	<i>төлөнөр кыахтаах наадыйы</i>
платежная ведомость	<i>төлөбүр биедэмэхэ</i>
платежный баланс	<i>төлөбүр балаансата</i>
побуждение	<i>көгүлээхин</i>
поведение, ориентированное на контроль	<i>хонтуруолланар быһыы-майгы</i>
поведенческие ограничения	<i>быһыы-майгы хааччага</i>
поведенческий подход	<i>быһыыга-майгыга ологурар сыһыан</i>
повременная оплата труда	<i>үлэ чааһынан төлөбүрэ</i>
погашение долгов	<i>иэһи сабыы</i>
погашение ссуд	<i>сууданы төннөрүү</i>
подвижность среды	<i>уларыяа турар эйгэ</i>
подготовка кадров	<i>каадырдары бэлэмнээхин</i>
подготовка руководящих кадров	<i>салайар каадырдары бэлэмнээхин</i>
поддержка	<i>өйөөһүн; өйөөбүл</i>
подлог документов	<i>сымыйа докумуону оңоруу</i>

подотчетные суммы	<i>отчуоттанар суумалар</i>
подходный налог	<i>дохуоттан нолуок</i>
подразделение	<i>төгүл; салаа</i>
подряд	<i>бэдэрээт</i>
подсистема обеспечения	<i>хааччийы хос тигигэ</i>
подсистема планирования и контроля	<i>былааннааһын уонна хонтуроол хос тигигэ</i>
подходы к управлению	<i>салайыы ньымалара</i>
позиционный подход	<i>тирэхтээх сьһыан</i>
позиция	<i>тирэх санаа</i>
показатели	<i>көрдөрүү</i>
показатели результативности	<i>түмүк, ситиһии көрдөрүүлэрэ</i>
покупательская способность населения	<i>нэһилиэнньэ атыылаһар кыага</i>
покупательская способность денег	<i>харчы атыылаһар кыага</i>
полезность	<i>туһата</i>
ползучая инфляция	<i>сыыллар инфляция</i>
политические факторы	<i>бэлиитикэ чахчылара</i>

политический риск	<i>бэлиитикэ халбара</i>
полная занятость	<i>толору үлэлээх буолуу</i>
полная прибыль	<i>толору барыс</i>
полное товарищество	<i>толору табаарыстыба</i>
полномочия	<i>боломуочуйа</i>
полномочия аппарата	<i>аппарат боломуочуйата</i>
полные издержки	<i>толору ороскуот</i>
полный лот	<i>толору луот</i>
положение на рынке	<i>ырыынакка баар балаһыанһа</i>
положительное сальдо	<i>аагыллыыттан чорбох</i>
получатель	<i>ылааччы</i>
пользование	<i>туһаныы</i>
поощрение	<i>биһирээһин; хайзабыл</i>
портфель	<i>бартыбыал</i>
портфель заказов	<i>сакаас бартыбыала</i>
портфель ценных бумаг	<i>сыаналаах кумаагы бартыбыала</i>
поручительство	<i>мэктиэлээһин</i>

послепродажное обслуживание клиентов	<i>атмы кэннинээги өңө</i>
пособие	<i>босубуйа</i>
посредник	<i>тиксиһиннэрээчи</i>
посредническая технология посредничество	<i>тиксиһиннэри технологията тиксиһиннэри</i>
поставка товара	<i>табаарынан хаачыйы</i>
поставщик	<i>хаачыйааччы</i>
постановка задачи	<i>сорук туруоруу</i>
постановка цели	<i>сыл туруоруу</i>
постоянные издержки	<i>уларыйбат ороскуот</i>
постоянный комитет	<i>бастайааннай кэмितिэт</i>
построение модели	<i>торуму оңоруу</i>
потолок	<i>муңутуур үрдүгэ</i>
потолок пенсий	<i>биэнсийэ муңутуур үрдүгэ</i>
поточная планировка	<i>тиһиктээх былааннааһын</i>
потребитель	<i>туһанааччы</i>

«потребительская корзина»	<i>«туһанааччы тымтайа»</i>
потребительская стоимость	<i>туһаныы турар сыаната</i>
потребительские товары	<i>туһаныллар табаардар</i>
потребительский бюджет семьи	<i>ыал туһанар бүддүүэтэ</i>
потребительский кооператив	<i>туһанааччы кэпэрэтиибэ</i>
потребительский кредит	<i>туһанарга кирэдьиит</i>
потребительское право	<i>туһанааччы бырааба</i>
потребление	<i>туһаныы; туттуу</i>
потребности самовыражения	<i>бэйэни көрдөрөргө наадыйыы</i>
потребность (нужда)	<i>наадыйыы</i>
пошлина	<i>түһээн</i>
пошлины ввозные	<i>тастан киллэрэргэ түһээн</i>
правила	<i>быраабыла</i>
правление акционерного общества	<i>аахсыйалаах уопсастыба бырабылыанньата</i>
право собственности	<i>бас билии бырааба</i>

преграды	<i>моһоллор</i>
пределы полномочий	<i>боломуочуйа чэрчилэрэ</i>
предельная величина	<i>муңутуур кэриң</i>
предельная полезность	<i>муңутуур туһата</i>
предельные издержки	<i>муңутуур ороскуот</i>
предельный доход	<i>муңутуур дохуот</i>
предметы потребления	<i>туһаныллар маллар</i>
предприниматель	<i>урбаанньыт</i>
предпринимательство	<i>урбаан</i>
предприятие	<i>үлэ тэрилтэтэ</i>
предпродажное обслуживание	<i>атылылах иннинээги тэрээһин</i>
представительские полномочия	<i>бэрэстэбиитэллиир боломуочуйа</i>
представительство	<i>бэрэстэбиитэлистибэ</i>
предъявительские чеки	<i>көрдөрөр чизк</i>
презентация	<i>билиһиннэрии</i>
прейскурант	<i>сыана ыйынньыга; прейскурант</i>
премия	<i>бириэмийэ</i>

прибавочная стоимость	<i>эбии турар сыана</i>
прибавочный продукт	<i>эбии бородуукта</i>
прибыль, выгода	<i>барыс</i>
привилегированные акции	<i>борсобуллаах аахсыйалар</i>
привилегия	<i>борсобул</i>
привлеченные средства	<i>тастан киирбит үп</i>
приграничная торговля	<i>кыраныысса ыксатыгар эргиэн</i>
приказ	<i>бирикээс</i>
применение модели	<i>халыыбы туһаныы</i>
принудительное банкротство	<i>күһэлэң моңкурууттааһын</i>
принудительный аукцион	<i>күһэлэң күрэх атыы</i>
принуждение	<i>күһэйиш</i>
принцип	<i>тосхол</i>
принцип взаимности	<i>хардарыта сыһыан тосхоло</i>
принцип исключения	<i>туоратыы тосхоло</i>
принципиальный подход	<i>тосхоллоох сыһыан</i>

принципы менеджмента	<i>менеджмент тосхоллоро</i>
принятие решений	<i>быһаарыны ылыныы</i>
приоритет	<i>өрө тутуу</i>
природные ресурсы	<i>айылга өрөсүүрсэтэ, саппааһа</i>
природопользование	<i>айылганы туһаныы</i>
прирост	<i>үүнүү; эбилли</i>
причинно-следственное прогнозирование	<i>төрүөтү-содулу билгэлээһин</i>
проблема	<i>кыһалга</i>
проверка	<i>бэрэбиэркэ</i>
прогноз	<i>билгэ; сылык</i>
прогнозирование	<i>билгэлээһин; сылыктааһын</i>
прогнозы на основе опросов и исследований	<i>ыйытыктарга уонна чинчийиигэ ологурбут билгэ</i>
прогнозы развития конкуренции	<i>куотуһуу сайдыытын билгэтэ</i>
программа производственная	<i>оңорон таһаарыы тосхоло</i>

программно-целевое планирование и управление	<i>тосхоллуур-сыаллыыр торумнааһын уонна салайыы</i>
прогрессивная налоговая ставка	<i>нолуок үрдүү турар кэриңэ</i>
прогрессивное налогообложение	<i>үрдүү турар нолуоктааһын</i>
продвижение товара на рынке	<i>ырыынакка табаар хамсааһына</i>
продвижение товаров	<i>табаары хамсатыы</i>
продовольственный налог	<i>ас-үөл нолуога</i>
продукция	<i>бородууксуя</i>
проект	<i>бырайыак; барыл</i>
прожиточный минимум	<i>айах ииттии алын кээмэйэ</i>
прозрачность границ	<i>кыраныысса дьэңкэтэ</i>
прозрачность рынка	<i>ырыынак дьэңкэтэ</i>
производительность	<i>оңорумтуота</i>
производительность труда	<i>үлэ оңорон таһаарыыта</i>
производственная сфера	<i>оңорон таһаарыы эйгэтэ</i>
производственная фирма	<i>оңорон таһаарар тиирмэ</i>

производственная функция	<i>оңорон таһаарар анал</i>
производственный менеджмент	<i>оңорон таһаарыны салайыы</i>
производственный бизнес	<i>оңорон таһаарар биисинэс</i>
производственный кооператив	<i>оңорон таһаарар кэпэрэтиип</i>
производственный план	<i>оңорон таһаары былаана</i>
производственный цикл	<i>оңорон таһаары эргширэ</i>
производство	<i>оңорон таһаары</i>
пролонгация	<i>уһатыы</i>
промежуточная продукция	<i>быыһык бородууксуйа</i>
промышленность	<i>бырамыысыланнас</i>
пропорциональная налоговая ставка	<i>нолуок дьүөрэ кэриңэ</i>
просроченная задолженность	<i>болдього ааспыт иэс</i>
простой вексель	<i>көннөрү биэксэл</i>
простота контроля	<i>хонтурдуол судургута</i>

противодействующий маркетинг	<i>утары дьайыылаах маркетинг</i>
протокол	<i>боротокуол</i>
профессия	<i>идэ</i>
процент	<i>бырыһыан</i>
процентная ставка	<i>бырыһыан кэриңэ</i>
процентный заем	<i>бырыһыаннаах сойуом</i>
процентный риск	<i>бырыһыан халбара</i>
процесс контроля	<i>хонтуруол хаамыыта</i>
процесс обучения	<i>үөрэтии хаамыыта</i>
процесс построения модели	<i>халыыбы оңоруу хаамыыта</i>
прямое социальное действие	<i>олоххо-дьаһахха быһаччы дьайыы</i>
прямые затраты	<i>быһаччы ороскуот</i>
прямые капиталовложения	<i>хапытаалы быһаччы угуу</i>
прямые налоги	<i>быһаччы нолуоктар</i>
прямые расходы	<i>быһаччы ороскуот</i>
прямые хозяйственные связи	<i>быһаччы хаһаайысты-баннай сибээстэр</i>

публичное выступление	<i>анагас тыл этии</i>
рабочая группа	<i>үлэлиир бөлөх</i>
рабочая сила	<i>үлэлиир күүс</i>
рабочая среда	<i>үлэлиир эйгэ</i>
рабочее время	<i>үлэ кэмэ</i>
рабочее место	<i>үлэлиир миэстэ</i>
равновесие экономическое	<i>экэниэмикэ туруктаага</i>
развитие экономики	<i>экэниэмикэ сайдыыта</i>
разгосударствление экономики	<i>экэниэмикэни судаарыс- тыбаттан араарыы</i>
разделение полномочий	<i>боломуочуйаны тыырсыы</i>
разделение труда	<i>үлэни үллэстии</i>
различия в целях	<i>сыалларга араастаһыы</i>
различия в ценностях	<i>сыаннастарга араастаһыы</i>
размер	<i>кээмэй</i>
размещение производства	<i>оңорон таһаарар сири олохтоохун</i>

размещение ценных бумаг	<i>сыаналаах кумаагыны таргатымы</i>
размещенный капитал	<i>миэстэтин булбут хапытаал</i>
разновидности прогнозов	<i>билгэ көрүңнэрэ</i>
разнообразие целей	<i>сыал эгэлгэтэ</i>
разовый платеж	<i>биир төгүллээх төлөбүр</i>
разовый сбор	<i>биир төгүллээх хомуур</i>
расписка	<i>араспыыска</i>
располагаемый доход	<i>туттуллар дохуот</i>
распределение	<i>анаан үллэри; тыырыы</i>
распределение полномочий	<i>боломуочуйаны тыырыы</i>
распределение рабочих	<i>үлэһиттэри таргатан туруоруу</i>
распределение ресурсов	<i>өрөсүүрсэни үллэри</i>
распространение информации	<i>сонуну таргатымы</i>
рассрочка	<i>болдьогу уһатыы</i>
растрата	<i>хоромнью; итэгэстэни</i>
расходы	<i>ороскуот; ночоот</i>

расценка	<i>быһыллыбыт сыана</i>
расчетная палата	<i>расчетнай балаата</i>
расчетный счет	<i>үбү аахсар счет</i>
расширение работы	<i>үлэни кэңэтии</i>
расширение трудовых функций	<i>үлэ эбээһинэстэрин элбэтии</i>
рационализация	<i>тэрээһини тупсарыы</i>
рациональное потребление	<i>табыгастаах туһаныы</i>
рациональное решение проблем	<i>бонпуруоһу табыгастаахтык быһаарыы</i>
реализация	<i>олоххо киллэри</i>
реализация проекта	<i>бырайыагы олоххо киллэри</i>
реализация стратегического плана	<i>стратегическай былааны олоххо киллэри</i>
реализация товаров	<i>табаары батарыы</i>
реализация услуг	<i>өңөнү батарыы</i>
реализованная продукция	<i>батарыллыбыт бородууксуйа</i>
реальные доходы	<i>дьиң дохуот</i>

региональный рынок	<i>региональнaй ырыынак (олохтоох ырыынак)</i>
региональный бюджет	<i>региональнaй бүддүйөт</i>
регистрация	<i>сурукка киллэрии</i>
регресс	<i>кэхтии</i>
регрессивная налоговая ставка	<i>нолуок намтаан иһэр кэриңэ</i>
регрессивное налогообложение	<i>нолуок кэриңэ намтаан иһиитэ</i>
регулирование запасов	<i>саппааһы сүрүннээһин</i>
регулирование экономики	<i>экэниэмикэни сүрүннээһин</i>
регулярный платеж	<i>былааннаах төлөбүр</i>
редукция	<i>судургутутуу</i>
резерв	<i>саппаас; хаһаас</i>
резервная валюта	<i>саппаас бөлүүтэ</i>
реимпорт	<i>төттөрү тиэйэн киллэрии</i>
реинвестирование	<i>хос инвестиция</i>
результативность менеджмента	<i>салайыы түмүктээх буолуута</i>

результативность	<i>түмүктээх буолуу</i>
реконструкция	<i>уларытан тутуу</i>
рекреационная зона	<i>сынньалаң сирэ</i>
ремиссия цен	<i>сыананы сарбыйыы</i>
реновация	<i>саңатытыы</i>
реорганизация	<i>уларытан тэрийиш</i>
репутация	<i>аат-суол</i>
реструктуризация предприятия	<i>тэрилтэ тутулун уларытыы</i>
ресурсы	<i>өрөсүүрсэ; саппаас</i>
ретроспективный анализ	<i>уруккуну ырыңалааһын</i>
рефинансирование государственного долга	<i>судаарыстыба иэһин саңардыыта</i>
рефинансирование кредита	<i>кирэдьиит болдьохторун тупсарыы</i>
реформы экономические	<i>экономическай уларытааннар</i>
реэкспорт	<i>тастан киирбит табаары таһаарыы</i>
риск	<i>халбар</i>
розничная торговля	<i>бытархай эргиэн</i>

розничная цена	<i>бытархай атыы сыаната</i>
ростовщик	<i>бырыһыанньыт</i>
ростовщичество	<i>бырыһыаннааһын</i>
рубль	<i>солкуобай</i>
ручной труд	<i>илиинэн үлэ</i>
рынок	<i>ырыынак</i>
рыночная цена	<i>ырыынак сыаната</i>
рыночная экономика	<i>ырыынак экэниэмикэтэ</i>
рыночное ценообразование	<i>ырыынак сыанатын үөскээһинэ</i>
рыночные механизмы	<i>ырыынак элэмиэnnэрин ситимэ</i>
самоокупаемость	<i>ороскуоту толунуу</i>
самоуправление	<i>бэйэни салайыныы</i>
самофинансирование	<i>бэйэ үбүлэниитэ</i>
сбалансированность	<i>тэң хабааннаах буолуу</i>
сбережения	<i>уурунуу харчы</i>

С

сбор мнений	<i>санааны түмүү</i>
сбор страховой	<i>страховой төлөбүр</i>
сбыт	<i>батарыы</i>
сбытовая скидка	<i>батараар сыананы түһэри</i>
свертывание производства	<i>оңорон таһаарыны сарбийыы, тохтотуу</i>
сверхприбыль	<i>аһара барыс</i>
свидетельство	<i>туоһу сурук</i>
свободная экономическая зона	<i>көңүл экономической зона</i>
свободное время	<i>иллэң кэм</i>
свободный рынок	<i>көңүл ырыынак</i>
сводка	<i>субуокка</i>
сводный показатель	<i>хомуур көрдөрүү</i>
связующее звено	<i>сибээстиир сүһүөх</i>
сдача	<i>туттарыы</i>
сделка	<i>кэпсэтии; илии охсуһуу</i>
сдельная оплата труда	<i>оңорон таһаарынан хамнас</i>

себестоимость продукции	<i>бородууксуяа бэйэгэ турар сыаната</i>
сегментация рынка	<i>ырыынагы сүхүөхтэргэ араарыы</i>
сезонные цены	<i>дьыл кэминэн сыаналар</i>
селективный спрос	<i>талан наадыыы</i>
семейная собственность	<i>дьиэ кэргэн бас билиитэ</i>
семейный бюджет	<i>дьиэ кэргэн бүддьүөтэ</i>
семья	<i>дьиэ кэргэн; ыал</i>
серийное производство	<i>сиэрийэнэн оңорон таһаарыы</i>
сертификат качества	<i>хаачыстыба туоһута</i>
сетевое планирование	<i>ситимнээх былааннааһын</i>
система	<i>тиһик</i>
система образования	<i>үөрэхтээһин тиһигэ</i>
система обратной связи	<i>хардары сибээс тиһигэ</i>
система социализации	<i>социализация тиһигэ</i>
система управления экономикой	<i>экэниэмикэни салайыы тиһигэ</i>
системный анализ	<i>тиһиктээх ырыца</i>

системный подход	<i>тиһиктээх сыһыан</i>
ситуационный подход	<i>түгээңэ тоғоостоох сыһыан</i>
ситуация	<i>түгэн</i>
ситуация риска	<i>халбардаах түгэн</i>
скидка	<i>сыанатын түһэриш</i>
скользящая цена	<i>уларыһа турар сыана</i>
скорость обращения денег	<i>харчы эргиирин түргэнэ</i>
скрытая девальвация	<i>кистэлэң девальвация</i>
слияние	<i>силлиһи</i>
сложный процент	<i>эбиш бырыһыан</i>
слои населения	<i>нэһилиэнньэ араңалара</i>
служащие	<i>сулууспалаахтар</i>
смета доходов и расходов	<i>дохуот уонна ороскуот симиэтэтэ</i>
смешанная экономика	<i>булкаас экэниэмикэ</i>
собрание акционеров	<i>аахсыйалаахтар мунньахтара</i>
собственник, владелец	<i>бас билээччи</i>

собственность, владение	<i>бас билии</i>
собственный капитал компаний	<i>хампааннья тус ханытаала</i>
совершенная конкуренция	<i>тэң быраантаах куютухуу</i>
Совет Директоров	<i>Дириэктэрдэр Сэбиэттэрэ</i>
совет управляющих	<i>салайааччылар сэбиэттэрэ</i>
совладелец	<i>кыттыгас бас билээччи</i>
совместительство	<i>хос үлэ</i>
совместная собственность	<i>кыттыгас бас билии</i>
совместное предприни- мательство	<i>кыттыгас урбаан</i>
совместные предприятия	<i>кыттыгас тэрилтэлэр</i>
совокупный спрос	<i>түмэл наадыйыы</i>
соглашение	<i>сөбүлэң</i>
сокращение	<i>сарбийыы</i>
солидарная ответственность	<i>сомоҗо эппитинэс</i>
сообщение	<i>иһитиннэри</i>
соответствие делу	<i>дьыалага сөп түбэһии</i>

сопротивление переменам	<i>уларытымыга утарылаһы</i>
сопутствующие материалы	<i>эбии матырыйаал</i>
сорт	<i>суорт</i>
сортность	<i>суорда</i>
состояние экономики	<i>экэниэмикэ туруга</i>
социальная ответственность	<i>социальной эппиэтинэс</i>
социальная помощь	<i>социальной көмө</i>
социальная сфера	<i>олох-дьаһах эйгэтэ</i>
социальное обеспечение	<i>ологу-дьаһагы хааччыйы</i>
социально-ориентированная экономика	<i>олоххо-дьаһахха туһааннаах экэниэмикэ</i>
социально-уязвимые слои населения	<i>социальной өттүнэн кэбирэх нэһилиэнньэ араңата</i>
социальные потребности	<i>олох-дьаһах ирдэбиллэрэ</i>
социальные проблемы	<i>олох-дьаһах кыһалғалара</i>
социальное прогнозирование	<i>олох-дьаһах билгэтэ</i>
социальные проекты	<i>социальной бырайыактар</i>
социальный контроль	<i>социальной хонтуруол</i>

социокультурные факторы	<i>социокультурнай өрүттэр</i>
спекуляция	<i>үспүкүлээссийэ</i>
спекуляция биржевая	<i>биирсэгэ үспүкүлээннээһин</i>
специализация производства	<i>оңорон таһаарыыга идэтийиши</i>
специализированное разделение труда	<i>үлэни аналынан үллэриши</i>
специальные права	<i>анал быраап</i>
специальные фонды	<i>анал пуондалар</i>
специальный комитет	<i>анал кэмитиэт</i>
спецификация	<i>уратытын ыйыы</i>
справочная цена (оптовая цена товара)	<i>төрүт сыана</i>
среднесрочное планирование	<i>орто болдьохтоох былааннааһын</i>
среднесрочный период	<i>орто болдьохтоох кэм-кэрдии</i>
средние экономические величины	<i>экэниэмикэ орто кэриңнэрэ</i>
средние экономические показатели	<i>экэниэмикэ орто көрдөрүүлэрэ</i>

средний класс	<i>орто кылаас</i>
средства производства	<i>оңорон таһаарыы сириэстибэлэрэ</i>
срок действия векселя	<i>биэксэл дьайар болдьоҕо</i>
срок действия договора	<i>дуогабар дьайар болдьоҕо</i>
срочная сделка	<i>болдьохтоох кэпсэтиһии</i>
срочные вклады	<i>болдьохтоох уурдарыы</i>
ссуда	<i>сууда</i>
ссудный процент	<i>сууда бырыһыана</i>
стабилизация экономики	<i>экэниэмикэни туруктаах оңоруу</i>
стадии принятия решений	<i>быһаарыы ылыныы түһүмэхтэрэ</i>
стаж работы	<i>үлэ ыстааһа</i>
стандарт	<i>халыып</i>
стандартизация	<i>халыыптааһын</i>
стартовый капитал	<i>сағалыыр хапытаал</i>
статус членов группы	<i>бөлөх чилиэннэрин анал туруга</i>
статусная карьера	<i>статуһунан карьера</i>

статьи доходов и расходов бюджета	<i>бүддүүэт дохуотун уонна ороскуотун ыстатыйалара</i>
стиль руководства	<i>салайыы истиилэ</i>
стиль управления	<i>салайыы истиилэ</i>
стимулирование экономическое	<i>экономической көгүлээһин</i>
стоимость товара	<i>табаар турар сыаната</i>
стоимость «продуктовой корзины»	<i>«ас-үөл тымтайын» турар сыаната</i>
стоимость денег	<i>харчы атыылаһар кыага</i>
стоимость кредита	<i>кирэдьиит төлөбүрүн сыаната</i>
стороны договорные	<i>дуогабардаһар өрүттэр</i>
страна-донор	<i>көмөлөһөр дойду; дуонар дойду</i>
стратегические альтернативы	<i>стратегия көрүңнэрэ</i>
стратегические товары	<i>стратегической суолталаах табаардар</i>
стратегическое планирование	<i>стратегияны торумнааһын</i>
стратегия роста	<i>сайдыы стратегията</i>

стратегия свободной торговли	<i>көңүл эргизэн стратегията</i>
стратегия сокращения	<i>сарбийыы стратегията</i>
страхование	<i>страховкалааһын</i>
страхователь	<i>страховкалааччы</i>
страховое возмещение	<i>страховканан толуйуу</i>
строительные проекты	<i>тутуу бырайыага</i>
структура капитала	<i>ханытаал ис тутула</i>
структура потребления	<i>туһаныы ис тутула</i>
структура производства	<i>оңорон таһаары ис тутула</i>
структура цен	<i>сыана ис тутула</i>
субподрядчик	<i>хос бэдэрээччик</i>
субсидия	<i>көмө харчы; субсидия</i>
субъект собственности	<i>бас билэр бэйэмтэ</i>
субъект управления	<i>салалта бэйэмтэтэ</i>
субъект федерации	<i>федерация субъекга</i>
сфера услуг	<i>өңө эйгэтэ</i>
счет текущий	<i>күннээги ахсаан</i>

Т

табель	<i>таабыл</i>
таблица	<i>табылыысса</i>
тактическое планирование	<i>сатабыллаах былааннаа- һын</i>
талон	<i>толуон</i>
таможенная война	<i>таможня сэриштэ</i>
таможенная пошлина	<i>таможня түһээнэ</i>
таможенный тариф	<i>таможня сыаната</i>
тариф	<i>сыана</i>
твердая валюта	<i>бигэ бөлүүтэ</i>
твердая налоговая ставка	<i>нолуок бигэ кээмэйэ</i>
твердая цена	<i>бигэ сыана</i>
твердые сделки	<i>бигэ кэпсэтии</i>
текучесть кадров	<i>каадыр устугана</i>
текущие активы	<i>күннээғи актыыптар</i>
текущие расходы	<i>күннээғи ороскуоттар</i>
текущий контроль	<i>күннээғи хонтуруол</i>
темп прироста	<i>үүнүү тэтимэ</i>

тенденция	<i>хабаан; хабааттмы</i>
тендер	<i>тиэндэр</i>
тендер закрытого типа	<i>бүөм тииптээх тиэндэр</i>
тендер открытого типа	<i>аһагас тииптээх тиэндэр</i>
теневая экономика	<i>кулук экэниэмикэ</i>
теория игр	<i>оонньуу түөрүйэтэ</i>
тестирование оборудо- вания	<i>тэрили бэрэбиэркэлээһин</i>
технический проект	<i>техническэй бырайыак</i>
технический прогресс	<i>техника инники сайдыыта</i>
типы моделей	<i>халыып тииптэрэ</i>
типы поведения в группах	<i>бөлөххө быһыы-майгы тииптэрэ</i>
тираж	<i>ахсаана; тираж</i>
титульный лист	<i>титульной лист</i>
товар	<i>табаар</i>
товарищество хозяйственное	<i>хаһаайыстыбанан табаарыстыба</i>
товарная биржа	<i>табаар биирсэтэ</i>

товарная накладная	<i>табаар накладнойа</i>
товарная продукция	<i>табаарынан бородууксуйа</i>
товарные ценные бумаги	<i>табаарынан сыаналаах кумаагзы</i>
товарный валютный курс	<i>табаар бөлүүтэтин кууруһа</i>
товарный знак	<i>табаар бэлиэтэ</i>
товарный чек	<i>табаар чизгэ</i>
товарооборот	<i>табаар эргишрэ</i>
торговая марка	<i>эргиэнңэ тахсар бэлиэтэ</i>
торговый баланс государства	<i>судаарыстыба эргиэнин балаансата</i>
точка зрения	<i>көрүү</i>
традиционная власть	<i>үгэскэ ологурбут былаас</i>
транснациональная компания	<i>аан дойдутаагзы хампаанһа</i>
трудовой коллектив	<i>үлэ кэлэктиибэ</i>
трудовой навык	<i>үлэлиир үөрүйэх</i>
трудовой потенциал	<i>үлэлиир кыах</i>
трудовые права	<i>үлэгэ быраап</i>

трудовые ресурсы	<i>улэлиир дьон</i>
трудовой спор	<i>улэ мөккүөрэ</i>
трудоемкость	<i>төһө сыралаага</i>
трудоспособность	<i>улэлиир кыах</i>
тяжелая промышленность	<i>ыарахан бырамыысыланнас</i>

убеждение	<i>тылга киллэриш; ылыннарыы</i>
убытки; ущерб; урон	<i>хоромньу; ночоот</i>
убыточность	<i>хоромньута; ночоото</i>
убыточность предприятия	<i>тэрилтэ хоромньута</i>
удовлетворение потребностей	<i>наадыйыны хааччыйы</i>
уклонение	<i>куотунуу</i>
уклонение от налогов	<i>нолуоктан куотунуу</i>
укрупнение работы	<i>үлэни бөдөңсүтүү</i>
укрупненное планиро- вание производства	<i>оңорон таһаары бөдөңсүйбүт былаана</i>



улучшение качества организации труда	<i>улэни тэрийи хаачыстыбатын тунсары</i>
улучшение условий труда	<i>үлэ усулубуйатын тунсары</i>
универсальный банк	<i>дэгиттэр баан</i>
универсальная биржа	<i>дэгиттэр биирсэ</i>
унитарное предприятие	<i>унитарнай тэрилтэ</i>
управление кадрами	<i>каадырдары салайы</i>
управление качеством	<i>хаачыстыбаны хааччыйы</i>
управление маркетингом	<i>маркетини салайы</i>
управление персоналом	<i>үлэниттэри, персонал салайы</i>
управление проектом	<i>бырайагы салайы</i>
управление риском	<i>халбары намьраты үлэтэ</i>
управленческий контроль	<i>салалта хонтуруола</i>
управленческое действие	<i>салайар дьайы</i>
управленческое обследование	<i>салалта чинчийшилэрэ</i>
управленческое решение	<i>салайар быһаары</i>
управляющая компания	<i>салайар хампаанья</i>

управляющий	<i>салайааччы</i>
упущенная выгода	<i>куонпнут барыс</i>
уровень жизни	<i>олох таһыма</i>
уровень занятости	<i>үлэлээх буолуу таһыма</i>
уровень планирования	<i>былааннааһын таһыма</i>
уровни управления	<i>салайыы сүһүөхтэрэ</i>
условие договора	<i>дуогабар усулуобуйата</i>
условия жизни	<i>олох усулуобуйата</i>
условия риска	<i>халбар үөскүүр усулуобуйата</i>
услуги	<i>өңө</i>
устав предприятия	<i>тэрилтэ устааба</i>
уставной капитал	<i>устаантаах хапытаал</i>
установление критериев	<i>кэриңи олохтоохун</i>
установление стандартов	<i>халыыптары олохтоохун</i>
устойчивое денежное обращение	<i>харчы туруктаах эргиирэ</i>
устойчивость предприятия	<i>тэрилтэ туруктаага</i>
устранение отклонений	<i>туорааһыннары суох оңоруу</i>

устранимый дефект	<i>көнөр дьийж</i>
учет	<i>учуот</i>
учетная процентная ставка	<i>бырыһыан учуоттанар кэриңэ</i>
учетный процент	<i>учуоттанар бырыһыан</i>
учредитель	<i>тэрийээччи</i>
учреждение	<i>тэрилтэ</i>

Ф

фаза экономического цикла	<i>экэниэмикэ эргишин утаата</i>
фактические величины	<i>чахчылаах кэриңнэр</i>
факторы конкуренции	<i>куотуһуу фактордара</i>
федеральный бюджет	<i>федеральной бүддьүөт</i>
фермерское хозяйство	<i>тиэрмэр хаһайыстыбата</i>
физический износ	<i>сыаннаһы сүтэрии</i>
фиксинг	<i>халбаңнаабат сыана</i>
фиктивное банкротство	<i>сымыйа моңкурууттааһын</i>
филиал	<i>салаа</i>

финансирование	<i>үбүлээхин</i>
финансовая инвестиция	<i>үбүнэн инвестиция</i>
финансовая санкция	<i>үбүнэн миэрэлээхин</i>
финансовое состояние	<i>үн туруга</i>
финансовое учреждение	<i>үн тэрилтэтэ</i>
финансово-промышленный	<i>үн-бырамыысыланнас</i>
финансовые ресурсы	<i>үн өрөсүүрсэтэ</i>
финансовый капитал	<i>үн хапытаала</i>
финансовый кризис	<i>үн кириисинэ</i>
финансовый менеджмент	<i>үн менеджменэ</i>
финансовый отчет компании	<i>хампаанньа үпкэ отчуота</i>
финансы	<i>үн-харчы</i>
фирменный знак	<i>пиирмэ бэлиэтэ</i>
фирменный стиль	<i>пиирмэ истиилэ</i>
фонд	<i>пуонда</i>
фонд потребления	<i>туһаныы пуондата</i>
фондовые биржи	<i>фондовой бишрээ</i>
форма власти	<i>былаас көрүңэ</i>

формулировка критериев	<i>кэриңнэри чопчулааһын</i>
фрикционная безработица	<i>быстах үлэтэ суох буолуу</i>
функции управления	<i>салалта анала</i>

Х

характер	<i>майгы-сигили</i>
характеристика	<i>сыанабыл</i>
хищническая конкуренция	<i>сиэмэх куотуһуу</i>
хозяйственное право	<i>хаһаайыстыбаннай быраап</i>
хозяйственный расчет	<i>хаһаайыстыбаннай ахсаан</i>
хозяйство	<i>хаһаайыстыба</i>

Ц

целевая группа	<i>сыаллаах бөлөх</i>
целевое финансирование	<i>тус сыаллаах үбүлээһин</i>
целевой взнос	<i>туһааннаах усунуос</i>

целевой вклад	<i>туһааннаах уурдарыы</i>
цель организации	<i>тэрилтэ сыала</i>
цена	<i>сыана</i>
цена покупателя	<i>атыылаһааччы сыаната</i>
цена продавца	<i>атыыһыт сыаната</i>
цена-приманка	<i>мэңиэ сыана</i>
ценник	<i>сыана туоһута</i>
ценность	<i>сыаннас</i>
ценные бумаги	<i>сыаналаах кумаағы</i>
ценообразование	<i>сыана үөскээһинэ</i>
централизация власти	<i>былааһы кииннээһин</i>
централизованное ценообразование	<i>кииннэммит сыана үөскээһинэ</i>
Центральный Банк	<i>Киин Баан</i>
центры оценки	<i>сыана быһар кииннэр</i>
цех	<i>сыах</i>
цикл	<i>эргиир; сыыкыл</i>
циклическая безработица	<i>кэминэн үлэтэ суох буолуу</i>

Ч

частная инвестиция	<i>кэтэх инвестиция</i>
частная собственность	<i>кэтэх бас билии</i>
частное предприятие	<i>кэтэх тэрилтэ</i>
частные принципы	<i>кэрискэ тосхоллор</i>
частота использования информации	<i>иһитиннэриини туһаныы субула</i>
чек	<i>чиэк</i>
чеканка монет	<i>манньыаты быһыы</i>
чековая книжка	<i>чиэк киниискэтэ</i>
чековый инвестиционный фонд	<i>чиэгинэн инвестиция пуондата</i>
чекодатель	<i>чиэк биэрээччи</i>
чекодержатель	<i>чиэктээх киһи</i>
челноки	<i>бытархай атыһыттар</i>
человеческие ресурсы	<i>киһинэн өрөсүүрсэ</i>
человеческий капитал	<i>киһинэн хапытаал</i>
«черная касса»	<i>«хара хаасса»</i>
«черный рынок»	<i>«хара ырыынак»</i>
чистая конкуренция	<i>ыраас куотуһуу</i>

чистая монополия	<i>ыраас монопоулуйа</i>
чистая прибыль	<i>ыраас барыс</i>
чистая продукция	<i>ыраас бородууксуйа</i>
чистый доход	<i>ыраас дохуот</i>
чрезвычайный бюджет	<i>суһал буддьуөт</i>
чрезвычайный налог	<i>суһал нолуок</i>

широта контроля	<i>хонтуруол киэңэ</i>
«шоковая терапия»	<i>«өмүтүннэрэр дьайыы»</i>
штамп	<i>ыстаампа</i>
штат	<i>ыстаат</i>
штатное расписание	<i>ыстаат араспысаанньата</i>
штраф	<i>ыстараап</i>

эквивалент	<i>тэңнээгэ; атылыыта</i>
экономика	<i>экэниэмикэ</i>

Ш

Э

экономическая задача	<i>экэниэмикэ соруга</i>
экономическая политика	<i>экэниэмикэ бэлиитикэтэ</i>
экономическая прибыль	<i>экэниэмикэ барьһа</i>
экономическая система	<i>экэниэмикэ тинигэ</i>
экономическая теория	<i>экэниэмикэ түөрүйэтэ</i>
экономическая эффективность	<i>экэниэмикэ көдбүүстээгэ</i>
экономические блага	<i>экэниэмикэ уйгута</i>
экономические законы	<i>экэниэмикэ сокуона</i>
экономические нормативы	<i>экэниэмикэ нуормата</i>
экономические прогнозы	<i>экэниэмикэ билгэтэ</i>
экономические проекты	<i>экэниэмикэ бырайыага</i>
экономические ресурсы	<i>экэниэмикэ өрөсүүрсэтэ</i>
экономические рычаги	<i>экэниэмикэ төһүүтэ</i>
экономический потенциал	<i>экэниэмикэ ис кыага</i>
экономический продукт	<i>экэниэмикэ бородууктата</i>
экономический рост	<i>экэниэмикэ сайдыыта</i>
экономический цикл	<i>экэниэмикэ эргиирэ</i>

экономический эксперимент	<i>экэниэмикэ эспэримиэнэ</i>
экономический эффект	<i>экэниэмикэ көдбүүхэ</i>
экономия	<i>кэмчилээхин</i>
экспедитор	<i>эспэдьшитэр</i>
экспериментирование	<i>эспэримиэн</i>
экспертиза	<i>сыныктааһын; экспертиза</i>
экспертная власть	<i>экспертнэй былаас</i>
экспертные оценки	<i>эксперт сыаналааһына</i>
экспорт	<i>таска таһаарыы</i>
экспортная квота	<i>таска таһаарыы кубуотата</i>
экспортная лицензия	<i>таска таһаарыы лицензията</i>
экспортные дотации	<i>таска таһаарыы датаассыйата</i>
экспортные пошлины	<i>таска таһаарыы түһээнэ</i>
экстенсивное ведение хозяйства	<i>хаһаайыстыба үлэтин тэнитии</i>
экстремальное значение	<i>уһук суолта</i>

электронные деньги	<i>электроннай харчы</i>
элементы организации	<i>тэрээхин элэмийннэрэ</i>
элементы процесса управления	<i>салайыы хаамыытын өрүттэрэ</i>
эмблема	<i>эмбилиэмэ</i>
эталонная власть (пример)	<i>холобур буолар былаас</i>
этап выработки структуры	<i>тутулу олохтуур түһүмэх; кэрдиис кэм</i>
этап предпринимательства	<i>урбаан үлэтин түһүмэхтэрэ</i>
этап упадка	<i>түһүү кэрдиис кэмэ</i>
этапы составления бюджета	<i>бүддүүөтү тыырыы кэрдиистэрэ</i>
этика организации	<i>тэрилтэ сиэрэ</i>
эффект	<i>туһа; көдүүүс</i>
эффективность	<i>көдүүүстээгэ</i>
эффективность менеджмента	<i>салайыы көдүүүһэ</i>
эффективный портфель	<i>көдүүүстээх бартыбыал</i>
эффективный сбыт	<i>көдүүүстээх батарыы</i>

**юридическая
ответственность**

*суукка-сокуоңца
эппиэтинэс*

Ю

МЕНЕДЖМЕНТ

A

аабыллыыттан чорбох	<i>положительное сальдо</i>
аакта	<i>акт</i>
аан бастакы муньунуу	<i>первоначальное накопление</i>
аан бастакы хапытаал	<i>первоначальный капитал</i>
аан дойду таһымнаах хонтуруол	<i>контроль на международном уровне</i>
Аан дойдутаабы аты-эргизэн балаатата	<i>Международная торговая палата</i>
Аан Дойдутаабы Баан	<i>Всемирный Банк</i>
Аан дойдутаабы бөлүүтэ пуондата	<i>Международный валютный фонд</i>
аан дойдутаабы күрэх атыы	<i>международные торги</i>
аан дойдутаабы сыана	<i>мировая цена</i>
Аан дойдутаабы уларыта тутуу уонна сайдыы баана	<i>Международный банк реконструкции и развития</i>

Аан дойдутаағы үп харпараассыйата	<i>Международная финансовая корпорация</i>
аан дойдутаағы хампаанньа	<i>транснациональная компания</i>
аан дойдутаағы харчы	<i>мировые деньги</i>
аан дойдутаағы ырыынак	<i>мировой рынок</i>
аан дойдутаағы эргимтэ	<i>международное окружение</i>
аат-суол	<i>репутация</i>
аахсыйа	<i>акция</i>
аахсыйа сүрүн бакыата	<i>контрольный пакет акций</i>
аахсыйалаах	<i>акционер</i>
аахсыйалаах уопсастыба	<i>акционерное общество</i>
аахсыйалаах уопсастыба бырабылыанньата	<i>правление акционерного общества</i>
аахсыйалаахтар муньахтара	<i>собрание акционеров</i>
авторитарнай истиил	<i>авторитарный стиль</i>
аграрнай дойду	<i>аграрная страна</i>
айах ниттин алын кээмэйэ	<i>прожиточный минимум</i>

айылжа өрөсүүрсэтэ, саппааһа	<i>природные ресурсы</i>
айылжа уйгута	<i>естественные блага</i>
айылжаны туһаныы	<i>природопользование</i>
аккааһы толуйар төлөбүр	<i>отступное</i>
актыыптар	<i>активы</i>
албастааһын	<i>маневрирование</i>
алын салайааччы	<i>младший начальник</i>
алын турааччылар былаастара	<i>власть подчиненных</i>
анаан үллэри; тыырыы	<i>распределение</i>
анал быраап	<i>специальные права</i>
анал бэлиэтээһин	<i>кодирование</i>
анал бэлиэтээһини устуу	<i>декодирование</i>
анал кэмитиэт	<i>специальный комитет</i>
анал пуондалар	<i>специальные фонды</i>
анаммыт үп	<i>отчисления</i>
аппараат болумуочуйата	<i>полномочия аппарата</i>
араналаммыт маркетинг	<i>дифференцированный маркетинг</i>

араспыиска	<i>расписка</i>
ас-үөл нолуога	<i>продовольственный налог</i>
«ас-үөл тымтайын» турар сыаната	<i>стоимость «продуктовой корзины»</i>
аһаҕас аахсыйалаах уопсастыба	<i>открытое акционерное общество</i>
аһаҕас атыы	<i>открытые торги</i>
аһаҕас девальвация	<i>открытая девальвация</i>
аһаҕас күрэх	<i>открытый конкурс</i>
аһаҕас тииптээх тиэндэр	<i>тендер открытого типа</i>
аһаҕас тиһик	<i>открытая система</i>
аһаҕас тыл этии	<i>публичное выступление</i>
аһаҕас экэниэмикэ	<i>открытая экономика</i>
аһара барыс	<i>сверхприбыль</i>
аһара ороскуот	<i>перерасход</i>
аһымал	<i>благотворительность</i>
атастаһар пуун	<i>обменный пункт</i>
атастаһыы	<i>обмен</i>
атастаһык	<i>бартер</i>
атылыы торум	<i>аналоговая модель</i>

атына; утарыта	<i>альтернатива</i>
атыы кэннинээџи өнө	<i>послепродажное обслуживание клиентов</i>
атыыга нолуок	<i>налог на продажу</i>
атыылаһааччы сыаната	<i>цена покупателя</i>
атыылыах иннинээџи тэрээһин	<i>предпродажное обслуживание</i>
атыыһыт сыаната	<i>цена продавца</i>
атыыттан нолуок	<i>налог с продаж</i>
атыы-эргиэн	<i>купля-продажа</i>
ахсаана; тираж	<i>тираж</i>
ахсаанынан ньымалар	<i>количественные методы</i>

Б

баай-мал	<i>имущество</i>
баай-мал декларацията	<i>имущественная декларация</i>
баан булгуччулаах саппааһа	<i>обязательный резерв банков</i>
баан кирэдьинтэ	<i>банковский кредит</i>

баан сертификата	<i>банковский сертификат</i>
баан счета	<i>банковский счет</i>
баан халбара	<i>банковский риск</i>
баан чизгэ	<i>банковские чеки</i>
баангна үп хамсааһына	<i>банковская операция</i>
баар чахчылар хардарыга сибээстэрэ	<i>взаимосвязанность факторов</i>
байыаннай бүддьүөт	<i>военный бюджет</i>
байыаннай онорон таһаарыны кубулутуу	<i>конверсия военного производства</i>
балаанса	<i>баланс</i>
банкамаат	<i>банкомат</i>
бартыбыал	<i>портфель</i>
барыл; торум; былаан	<i>план</i>
барымта	<i>объект</i>
барыһы мунутуур улаатыннарны	<i>максимализация прибыли</i>
барыс	<i>прибыль, выгода</i>
барыс нуормата	<i>норма прибыли</i>
бас билии	<i>собственность, владение</i>

бас билии бырааба	<i>право собственности</i>
бас билингэ нолуок	<i>налог на собственность</i>
бас билэр бэйэмтэ	<i>субъект собственности</i>
бас билээччи	<i>собственник, владелец</i>
бас дириэктэр	<i>генеральный директор</i>
бас салайааччы	<i>главный руководитель</i>
бас хампаанња	<i>материнская компания</i>
бастайааннай кэмितिэт	<i>постоянный комитет</i>
баһыйы; чорбойуу	<i>доминирование</i>
батарар сыананы түһэри	<i>сбытовая скидка</i>
батырыллыбыт бородууксуйа	<i>реализованная продукция</i>
батырыы	<i>сбыт</i>
бигэ бөлүүтэ	<i>твердая валюта</i>
бигэ кэпсэти	<i>твердые сделки</i>
бигэ сыана	<i>твердая цена</i>
биир сыананан атыылааһын	<i>непластичное предложение</i>
биир төгүллээх төлөбүр	<i>разовый платеж</i>

биир төгүллээх хомуур	<i>разовый сбор</i>
биирдиилээн онорон таһаары	<i>единичное производство</i>
биирдиилээн оноһукка наадыйы	<i>независимый спрос</i>
биирсэ	<i>биржа</i>
биирсэ кууруһа	<i>биржевой курс</i>
биирсэжэ турар сыана	<i>биржевая цена</i>
биирсэжэ үп хамсааһына	<i>биржевые операции</i>
биирсэжэ үспүкүлээн-нээһин	<i>спекуляция биржевая</i>
биисинэс	<i>бизнес</i>
биисинэс-былаан	<i>бизнес-план</i>
биисинэс үбүн хамсааһына	<i>бизнес-операция</i>
билгэ көрүгнэрэ	<i>разновидности прогнозов</i>
билгэ; сылык	<i>прогноз</i>
билгэлээһин ньымалара	<i>методы прогнозирования</i>
билгэлээһин; сылыктааһын	<i>прогнозирование</i>
билиһиннэри	<i>презентация</i>

бирикээс	<i>приказ</i>
бириэмийэ	<i>премия</i>
бириэмэни туһанарга табыгастаах кыраапык	<i>гибкий график использования времени</i>
биһирээһин; хайҕабыл	<i>поощрение</i>
биэксэл	<i>вексель</i>
биэксэл дьайар болдьоҕо	<i>срок действия векселя</i>
биэксэли биэрээччи	<i>векселедатель</i>
биэксэллээх	<i>векселедержатель</i>
биэнсийэ	<i>пенсия</i>
биэнсийэ мунутуур үрдүгэ	<i>потолок пенсий</i>
биэри ханаалын талыы	<i>выбор канала передачи</i>
биэри; тиэрдии; көһөрүү	<i>передача</i>
бодоруһуу	<i>общение</i>
бодоруһуу; сибээстэһии	<i>коммуникация</i>
болдьоҕо ааспыт иэс	<i>просроченная задолженность</i>
болдьоҕу уһатыы	<i>рассрочка</i>

болдъохтоох кэпсэтинии	<i>срочная сделка</i>
болдъохтоох уурдарыы	<i>срочные вклады</i>
боломуочуйа	<i>полномочия</i>
боломуочуйа чэрчилэрэ	<i>пределы полномочий</i>
боломуочуйаны тыырсыы	<i>разделение полномочий</i>
боломуочуйаны тыырыы	<i>распределение полномочий</i>
боломуочуйаны утаарыы	<i>делегирование полномочий</i>
боппуруоһу табыгастаахтык быһаарыы	<i>рациональное решение проблем</i>
боппуруоһу чинчилээһин	<i>диагностика проблем</i>
бородууксуйа	<i>продукция</i>
бородууксуйа бэйэбэ турар сыаната	<i>себестоимость продукции</i>
бородууксуйаны үллэриини былааннааһын	<i>планирование распределения продукции</i>
бородууксуйаны онорон таһаарыы	<i>выпуск продукции</i>
боротокуол	<i>протокол</i>
борсобул	<i>привилегия</i>

борсобуллаах аахсыялар	<i>привилегированные акции</i>
босуобуйа	<i>пособие</i>
бөдөн биисинэс	<i>крупный бизнес</i>
бөдөн сизрийэнэн онорон таһаары	<i>крупносерийное производство</i>
бөлүүтэ	<i>валюта</i>
бөлүүтэ биирсэтэ	<i>валютные биржи</i>
бөлүүтэ кууруһа	<i>валютный курс</i>
бөлүүтэ кууруһун халбаннаһына	<i>колебание курса валюты</i>
бөлүүтэ саппаһа	<i>валютные резервы</i>
бөлүүтэ халбанныр кууруһа	<i>плавающий валютный курс</i>
бөлүүтэ халбара	<i>валютный риск</i>
бөлүүтэ ыйаахтаах кууруһа	<i>официальный валютный курс</i>
бөлүүтэ эргийэр сыаната	<i>курс валюты</i>
бөлүүтэни атаһаһы	<i>конверсия валют</i>
бөлүүтэнэн үп хамсаһына	<i>валютные операции</i>

бөлөлүүнэн өй-санаа	<i>групповое мышление</i>
бөлөлү биир санааланыыта	<i>групповое единomyслие</i>
бөлөлү нуормата	<i>групповая норма</i>
бөлөлү чилиэннэрин анал туруга	<i>статус членов группы</i>
бөлөлүтөр иирсээннэрэ	<i>межгрупповой конфликт</i>
бөлөлүххө быһыы-майгы тииптэрэ	<i>типы поведения в группах</i>
буҕаалтыр	<i>бухгалтер</i>
буҕалтыарыйа счета	<i>бухгалтерский счет</i>
буҕалтыарыйа учуота	<i>бухгалтерский учет</i>
булгуччулаах торумнааһын	<i>директивное планирование</i>
булкаас экэниэмикэ	<i>смешанная экономика</i>
буонус	<i>бонус</i>
буруокар	<i>брокер</i>
буруокар пиирмэтэ	<i>брокерская фирма</i>
бүддүүт	<i>бюджет</i>
бүддүүт дохуота үрдээһинэ	<i>бюджетный профицит</i>

бүддүүт дохуотун уонна ороскуотун ыстатыйалара	<i>статьи доходов и расходов бюджета</i>
бүддүүт кырыымчыга	<i>бюджетный дефицит</i>
бүддүүт тэрилтэтэ	<i>бюджетное учреждение</i>
бүддүүтү тырыы кэрдиистэрэ	<i>этапы составления бюджета</i>
бүөм аахсыйалаах уопсастыба	<i>закрытое акционерное общество</i>
бүөм тиһик	<i>закрытая система</i>
бүөм куонкурус	<i>закрытый конкурс</i>
бүөм типтээх тиэндэр	<i>тендер закрытого типа</i>
бүөм ырыынак	<i>закрытый рынок</i>
бүөм экэниэмикэ	<i>закрытая экономика</i>
бүөм эргин	<i>закрытые торги</i>
бүрүкүрээтийэ	<i>бюрократия</i>
бүтэһиктээх бородууксуйа	<i>конечная продукция</i>
бүтэһиктээх бородуукта	<i>конечный продукт</i>
былааһы кииннээһин	<i>централизация власти</i>
былаанка	<i>бланк</i>
былааннааһын таһыма	<i>уровень планирования</i>

былааннааһын; торумнааһын	<i>планирование</i>
былааннааһын уонна хонтуроол хос тиһигэ	<i>подсистема планирования и контроля</i>
былааннааһын хаачыстыбата	<i>качество планирования</i>
былааннаах төлөбүр	<i>регулярный платеж</i>
былаас киинин өһүллүүтэ	<i>децентрализация власти</i>
былаас көрүнгэ	<i>форма власти</i>
быһаччы нолуоктар	<i>прямые налоги</i>
быһыллыбыт сыана	<i>расценка</i>
быраабы сарбыйыы	<i>дискриминация</i>
быраабыла	<i>правила</i>
бырайыагы олоххо киллэри	<i>реализация проекта</i>
бырайыагы салайыы	<i>управление проектом</i>
бырайыак; барыл	<i>проект</i>
бырамысыланнас	<i>промышленность</i>
бырыһыан	<i>процент</i>
бырыһыан кэрингэ	<i>процентная ставка</i>

бырыһыан учуоттанар кэринэ	<i>учетная процентная ставка</i>
бырыһыан халбанныыр кээмэйэ	<i>плавающая процентная ставка</i>
бырыһыан халбара	<i>процентный риск</i>
бырыһыаннааһын	<i>ростовицичество</i>
бырыһыаннаах сойуом	<i>процентный заем</i>
бырыһыанньыт	<i>ростовщик</i>
быстах олорор нэһилиэнньэ	<i>временное население</i>
быстах үлэтэ суох буолуу	<i>фрикционная безработица</i>
быһаарар кыахтааҕа	<i>компетентность</i>
быһаарыы ылынар ньымалар	<i>методы принятия решений</i>
быһаарыы ылыныы түһүмэхтэрэ	<i>стадии принятия решений</i>
быһаарыылар хардарыта тутулуктара	<i>взаимозависимость решений</i>
быһаарыыны ылыныы	<i>принятие решений</i>
быһаччы ороскуот	<i>прямые затраты</i>
быһаччы ороскуот	<i>прямые расходы</i>

быһаччы хаһаайысты- баннай сибээстэр	<i>прямые хозяйственные связи</i>
быһыы-майгы хааччаҕа	<i>поведенческие ограничения</i>
быһыыга-майгыга олоҕурар сыһыан	<i>поведенческий подход</i>
быһыыга-майгыга эйгэ сабыдыала	<i>влияние среды на поведение</i>
бытархай атыы сыаната	<i>розничная цена</i>
бытархай атыыһыттар	<i>челноки</i>
бытархай харчы	<i>копейка</i>
бытархай эргин	<i>розничная торговля</i>
быыһык бородууксуйа	<i>промежуточная продукция</i>
быыс кэм	<i>переходный период</i>
быыстала суох онорон таһаарыы	<i>непрерывное производство</i>
бэдэрээт	<i>подряд</i>
бэйэ бас билиитэ	<i>личная собственность</i>
бэйэ онорон таһаарыыта	<i>индивидуальное производство</i>
бэйэ үбүлэниитэ	<i>самофинансирование</i>

бэйэни көрдөрөгө наадыыы	<i>потребности самовыражения</i>
бэйэни салайыныы	<i>самоуправление</i>
бэлиитикэ халбара	<i>политический риск</i>
бэлиитикэ чахчылара	<i>политические факторы</i>
бэлиэ сиимбэлэ	<i>знаковая символика</i>
бэлиэ туруоруу	<i>маркировка</i>
бэлэм бородууксуйа	<i>готовая продукция</i>
бэриэт төлөбүр	<i>задаток</i>
бэрэбиэркэ	<i>проверка</i>
бэрэстэбиитэлистибэ	<i>представительство</i>
бэрэстэбиитэллии боломуочуйа	<i>представительские полномочия</i>
бэсиэдэ	<i>беседа</i>

Г

глобальной куотуһуу

глобальная конкуренция



датаассыйа	<i>дотация</i>
дибидиэннэр	<i>дивиденды</i>
Дириэктэрдэр Сэбиэттэрэ	<i>Совет Директоров</i>
дисконтнай карточка	<i>дисконтная карточка</i>
диэмпинг (босхо табаар)	<i>демпинг</i>
дойду баайа-дуола	<i>национальное богатство</i>
дойду бөлүүтэтэ	<i>национальная валюта</i>
дойду дохуота	<i>национальный доход</i>
дойду харчытын биирдэмэ	<i>денежная единица страны</i>
дойдулар икки ардыларынааҕы биисинэс	<i>международный бизнес</i>
дохуот; барыс	<i>доход</i>
дохуот уонна ороскуот балаансата	<i>баланс доходов и расходов</i>
дохуот уонна ороскуот симиэтэтэ	<i>смета доходов и расходов</i>
дохуоттан нолуок	<i>подходный налог</i>
дохуоту арагалааһын	<i>дифференциация доходов</i>

дохуоту саналы үллэри	<i>перераспределение доходов</i>
дуогабар	<i>договор</i>
дуогабар дьайар болдьоѳо	<i>срок действия договора</i>
дуогабар санкцията	<i>договорная санкция</i>
дуогабар түһэрсии	<i>заключение договора</i>
дуогабар усулуобуйата	<i>условие договора</i>
дуогабардаах сыана	<i>договорная цена</i>
дуогабардаһар өрүттэр	<i>стороны договорные</i>
дуоллар	<i>доллар</i>
дуона суох дьизэк	<i>несущественный дефект</i>
дуоһунас акылаата	<i>должностной оклад</i>
дуоһунас үрдээн иһиитэ	<i>карьерный рост</i>
дуоһунаска ыйыы-кэрдии	<i>должностная инструкция</i>
дуоһунастаах сирэй	<i>должностное лицо</i>
дэгиттэр баан	<i>универсальный банк</i>
дэгиттэр биирсэ	<i>универсальная биржа</i>
дэгиттэр тутул	<i>органическая структура</i>
дэмэкирээтийэлини истиил	<i>демократический стиль</i>

дъадайыы	<i>обнищание</i>
дъайыы	<i>действие</i>
дъаралык бэлиэ	<i>гербовый знак</i>
дъаралыктаах кумааҕы	<i>гербовая бумага</i>
дъаһайар ньыманан салайыы	<i>административные методы управления</i>
дъаһайар сэбиэт	<i>административный совет</i>
дъаһал	<i>директива</i>
дъаһалта	<i>администрация</i>
дъин дохуот	<i>реальные доходы</i>
дъин көрүҥнээх балаанса	<i>балансы в натуральной форме</i>
дъиннээх көрдөрүүлэр	<i>натуральные показатели</i>
дъиэ кэргэн бас билиитэ	<i>семейная собственность</i>
дъиэ кэргэн бүддьүөтэ	<i>семейный бюджет</i>
дъиэ кэргэн; ыал	<i>семья</i>
дъиэ хаһаайыстыбата	<i>домашнее хозяйство</i>
дъиэҕэ үлэлээччи	<i>надомник</i>

дьиэк	<i>брак</i>
дьиэк	<i>дефект</i>
дьоѳус биисинэс	<i>малый бизнес</i>
дьоѳус тэрилтэ	<i>малое предприятие</i>
дьоѳус эйгэ	<i>микросреда</i>
дьүүлүүр сүбэ санаата	<i>мнение жюри</i>
дьыала үгэһэ	<i>обычай деловой</i>
дьыала киинэ	<i>деловой центр</i>
дьыала кумааѳыта	<i>деловая бумага</i>
дьыала туһунан сүбэ мунньах	<i>деловое совещание</i>
дьыала халандаара	<i>деловой календарь</i>
дьыалаѳа сөп түбэһии	<i>соответствие делу</i>
дьыалабыай ооньуу	<i>деловая игра</i>
дьыаланан аат-суол	<i>деловая репутация</i>
дьыаланан бодоруһуу	<i>деловое общение</i>
дьыаланан өрө тахсыы; карьера	<i>деловая карьера</i>
дьыаланан суруйсуу	<i>деловая переписка</i>
дьыаланы бэрийии	<i>делопроизводство</i>

дьяаланы кэпсэтии	<i>деловая беседа</i>
дьяаланы кэпсэтиһии	<i>деловые переговоры</i>
дһыл кэминэн сыаналар	<i>сезонные цены</i>

Европа бөлүүтэтин биирдэмэ (евро)	<i>Европейская валютная единица (евро)</i>
Европа дойдуларын холбоһуга	<i>Европейский союз</i>
Европа дойдуларын экономической холбоһуга	<i>Европейское экономическое сообщество</i>

Е

идиэйэни түмүү	<i>генерация идей</i>
идэ	<i>профессия</i>
идэ таһымыгар ирдэбил	<i>квалификационные требования</i>
идэтийии таһыма	<i>квалификация</i>
нирсээн; харсыһы	<i>конфликт</i>
илиинэн үлэ	<i>ручной труд</i>

И

илиинэн онорон таһаары	<i>кустарное производство</i>
иллэн кэм	<i>свободное время</i>
иллэн миэстэ; бакаансыя	<i>вакансия</i>
интеллектуальной бас билин	<i>интеллектуальная собственность</i>
интеллектуальной бородууксуя	<i>интеллектуальный продукт</i>
ипэтиэкэ бааннара	<i>ипотечные банки</i>
ирдиэххэ диэри уурдары	<i>вклады до востребования</i>
ирдээн ылы	<i>взимание</i>
ирдээччи уурдарыта	<i>вклады на предъявителя</i>
ис манһа	<i>внутреннее вознаграждение</i>
ис нэһилиэнньэ	<i>внутреннее население</i>
ис сойуом	<i>внутренний заем</i>
ис сүрүннээһин	<i>внутренняя координация</i>
ис сыһыаннаһы	<i>внутренние коммуникации</i>
ис түмүллүү	<i>внутренняя интеграция</i>
ис уларыя сылдааччылар	<i>внутренние переменные</i>
ис ырынак	<i>внутренний рынок</i>

иһитиннэри	<i>сообщение</i>
иһитиннэри-биллэри	<i>информация</i>
иһитиннэри төрдө	<i>источник информации</i>
иһитиннэрини тиэрдии	<i>передача информации</i>
иһитиннэрини туһаны субула	<i>частота использования информации</i>
иһитиннэрэн-биллэрэн иһии	<i>информационное обеспечение</i>
иһитиннэрэр-биллэрэр анал	<i>информационные функции</i>
итэбэл сурук; дэбиэринэс	<i>доверенность</i>
итээһин	<i>недостача</i>
иэс	<i>долг</i>
иэскэ эбэһээтилистибэ	<i>долговое обязательство</i>
иэстээх буолуу	<i>задолженность</i>
иэһи сабыы	<i>погашение долгов</i>
каадыр устугана	<i>текучесть кадров</i>
каадырдары бэлэмнээһин	<i>подготовка кадров</i>

каадырдары салайыы	<i>управление кадрами</i>
каадырдары сүүмэрдээһин	<i>отбор кадров</i>
каадырдары угуйан ылыы	<i>переманивание кадров</i>
каасса	<i>касса</i>
каасса уордьара	<i>кассовый ордер</i>
кадаастыр	<i>кадастр</i>
киһинэн өрөсүүрсэ	<i>человеческие ресурсы</i>
киһинэн хапытаал	<i>человеческий капитал</i>
Киин Баан	<i>Центральный Банк</i>
кииннэммит сыана үөскээһинэ	<i>централизованное ценообразование</i>
киинэ өһүллүбүт	<i>децентрализованный</i>
киирбит харчы	<i>выручка</i>
килийиэн	<i>клиент</i>
кирэдьиит	<i>кредит</i>
кирэдьиит биэрээччи	<i>кредитор</i>
кирэдьиит болдьохторун тупсарыы	<i>рефинансирование кредита</i>
кирэдьиит кулууптара	<i>клубы кредитов</i>

кирэдьиит төлөбүрүн сыаната	<i>стоимость кредита</i>
кирэдьиит устуоруйата	<i>кредитная история</i>
кирэдьиит халбара	<i>кредитный риск</i>
кирэдьиити толуйар миэрэ	<i>кредитная санкция</i>
кирэдьиити төлүүр кыях	<i>кредитоспособность</i>
кистэлэн девальвация	<i>скрытая девальвация</i>
киэн эйгэ	<i>макросреда</i>
кодтааһын	<i>кодирование</i>
комиссионнай манһа	<i>комиссионные вознаграждения</i>
көбүлүүр чохчы	<i>мотивирующие факторы</i>
көбүлээһин	<i>мотивация</i>
көбүлээһин	<i>побуждение</i>
көбүлээһиннээх быһыы-майгы	<i>мотивационное поведение</i>
көдьүүстээбэ	<i>эффективность</i>
көдьүүстээх бартыбыал	<i>эффективный портфель</i>
көдьүүстээх батарыы	<i>эффективный сбыт</i>
көмүс аахсыйа	<i>золотая акция</i>

көмүс бөлүүтэ саппааһа	<i>золотовалютные резервы</i>
көмүс саппааһа	<i>золотой запас</i>
көмүскэл; харысхал	<i>защита</i>
көмүһүнэн хааччыйыы	<i>золотое обеспечение</i>
көмө персонал	<i>обслуживающий персонал</i>
көмө харчы; субсидия	<i>субсидия</i>
көмөлөһөр дойду; дуонар дойду	<i>страна-донор</i>
көммөт дьйэк	<i>неисправимый брак</i>
көнөр дьйэк	<i>исправимый брак</i>
көнөр дьйэк	<i>устранимый дефект</i>
көннөрү аахсыйалар	<i>обыкновенные акции</i>
көннөрү биэксэл	<i>простой вексель</i>
көннөрөр дьаһаллар	<i>корректирующие меры</i>
көнүл өттүнэн күрэх атыы	<i>добровольный аукцион</i>
көнүл өттүнэн монкурууттааһын	<i>добровольное банкротство</i>
көнүл ырыынак	<i>свободный рынок</i>

көнүл экономическай зона	<i>свободная экономическая зона</i>
көнүл эргизэн стратегията	<i>стратегия свободной торговли</i>
көнүлэ суох ырыынак	<i>нелегальный рынок</i>
көрдөрүү	<i>показатели</i>
көрдөрөр чизк	<i>предъявительские чеки</i>
көрүү	<i>точка зрения</i>
көрүү; көрүллэр өрүтэ	<i>аспект</i>
көрүнүн уларытыы	<i>модификация</i>
көһөр биэксэл	<i>переводной вексель (тратта)</i>
көһөрөр дьайыы	<i>переводная операция</i>
көһөрөр сурук	<i>передаточная надпись</i>
кубуота	<i>квота</i>
култуура	<i>культура</i>
кумаабы харчы	<i>банкноты</i>
кумаабы харчы	<i>бумажные деньги</i>
кумаабы харчы	<i>купюра</i>
куоду ингэри	<i>кодирование</i>

куонкурус; күрэх	<i>конкурс</i>
куоппут барыс	<i>упущенная выгода</i>
куортам төлөбүрэ	<i>арендная плата</i>
куортам; түүлээһин	<i>аренда</i>
куортамнааччы	<i>арендатор</i>
куортамна биэрээччи	<i>арендодатель</i>
куотунуу	<i>уклонение</i>
куотуһааччы	<i>конкурент</i>
куотуһар кыаба	<i>конкурентоспособность</i>
куотуһуу	<i>конкуренция</i>
куотуһуу сайдыытын билгэтэ	<i>прогнозы развития конкуренции</i>
куотуһуу фактордара	<i>факторы конкуренции</i>
купуон	<i>купон</i>
купуон лист	<i>купонный лист</i>
курдаттыгы быһаарыы	<i>интуитивное решение</i>
куурус түһүүтэ	<i>падение курса</i>
кууһунан аты сыаната	<i>оптовая цена</i>
кууһунан атылаһыы	<i>закупки</i>

кууһунан эргигэн	<i>оптовая торговля</i>
күлүк экэниэмикэ	<i>теневая экономика</i>
күннээби актыыптар	<i>текущие активы</i>
күннээби ахсаан	<i>счет текущий</i>
күннээби ороскуоттар	<i>текущие расходы</i>
күннээби хонтуруол	<i>текущий контроль</i>
күнүнэн-дьылынан былааннааһын	<i>календарное планирование</i>
күрэх атыы	<i>аукцион</i>
күрэх атыыга сыаната	<i>аукционная цена</i>
күрэх атыыны ытытааччы	<i>аукционист</i>
күһэйии	<i>принуждение</i>
күһэлэн	<i>диктат</i>
күһэлэн былаас	<i>власть, основанная на принуждении</i>
күһэлэн күрэх атыы	<i>принудительный аукцион</i>
күһэлэн монкурууттааһын	<i>принудительное банкротство</i>
кыайтарбат түгэн	<i>обстоятельство непреодо- лимой силы</i>

кылгас болдъохтоох кирэдьинт	<i>краткосрочный кредит</i>
кылгас болдъохтоох сыал	<i>краткосрочная цель</i>
кыра тобохтоох ньыма	<i>малоотходные технологии</i>
кыранысса дьэнкэтэ	<i>прозрачность границ</i>
кыранысса ыксатыгар эргиэн	<i>приграничная торговля</i>
кырдыктаах дааннай-дар	<i>объективные данные</i>
кырымчыга; дэписсиит	<i>дефицит</i>
кыһалба	<i>проблема</i>
кыһарыйыы; күһэйии	<i>давление</i>
кыһыл көмүс	<i>золото</i>
кыттыгас	<i>компаньон</i>
кыттыгас	<i>партнер</i>
кыттыгас бас билии	<i>совместная собственность</i>
кыттыгас бас билээччи	<i>совладелец</i>
кыттыгас тэрилтэлэр	<i>совместные предприятия</i>
кыттыгас урбаан	<i>совместное предпринимательство</i>

кыттыһыы	<i>партнерство</i>
кыттыыны хааччыйыы	<i>обеспечение участия</i>
кэлим экономической эйгэ	<i>единое экономическое пространство</i>
кэлимсэ	<i>комплекс</i>
кэмбинээт	<i>комбинат</i>
кэминэн үлэтэ суох буолуу	<i>циклическая безработица</i>
кэмитиэт	<i>комитет</i>
кэмиэрсийэ	<i>коммерция</i>
кэмиэрсийэ кистэлэнэ	<i>коммерческая тайна</i>
кэмиэрсийэ тэрилтэлэрэ	<i>коммерческие организации</i>
кэмиэрсийэ халбара	<i>коммерческий риск</i>
кэмиэрсийэтэ суох тэрилтэ	<i>некоммерческая организация</i>
кэмиэрчэскэй бааннар	<i>коммерческие банки</i>
кэмиэрчэскэй дьайыы	<i>коммерческая операция</i>
кэмиэрчэскэй кирэдьиит	<i>коммерческий кредит</i>
кэмнэнэр сыаллар	<i>измеримые цели</i>

кэмчилээһин	<i>экономиа</i>
кэмэрсээн	<i>коммерсант</i>
кэпсэтии; илии охсуһуу	<i>сделка</i>
кэпсэтиһини	<i>переговоры</i>
кэпэрэтинип	<i>кооператив</i>
кэрдиис кэм	<i>период</i>
кэрдиис кэминэн ырыналааһын	<i>анализ временных рядов</i>
кэрийэн атыылааччы	<i>коммивояжер (посредник)</i>
кэрин; критерий	<i>критерий</i>
кэрини олохтооһун	<i>установление критериев</i>
кэриннэри чопчулааһын	<i>формулировка критериев</i>
кэрискэ тосхоллор	<i>частные принципы</i>
кэриэс сурук	<i>завещание</i>
кэскиллээх ырыналааһын	<i>перспективный анализ</i>
кэтиир сэбиэт	<i>наблюдательный совет</i>
кэтэх бас билии	<i>частная собственность</i>
кэтэх инвестиция	<i>частная инвестиция</i>
кэтэх тэрилтэ	<i>частное предприятие</i>

кэтээн көрүү *наблюдение*

кэхтин *регресс*

кэхтин; тууйуллау *депрессия*

кээмэй *размер*

лимит *лимит*

**лицензияны биэрий /
ылыы** *лицензирование*

луот *лот*

**маассабай онорон
таһаары** *массовое производство*

майгы-сигили *характер*

малга-салга эппиэтинэс *материальная
ответственность*

манһа; соболон *вознаграждение*

манһыат *монета*

манһыаты быһыы *чеканка монет*

Л

М

маркетинг барыла / торума / былаана	<i>план маркетинга</i>
маркетинг көрүгэ	<i>концепция маркетинга</i>
маркетини салайыы	<i>управление маркетингом</i>
математическай торум	<i>математическая модель</i>
материальной наады- йыны былааннааһын	<i>планирование мате- риальных потребностей</i>
матырыйааллар	<i>материалы</i>
матырыйаалы кэмчи- лиир ньымалар	<i>материалосберегающие технологии</i>
матырыйаалы төһө ылара	<i>материалоемкость</i>
менеджмент тосхоллоро	<i>принципы менеджмента</i>
микрoэкономическай ырыналааһын	<i>микрoэкономический анализ</i>
министиристибэ	<i>министерство</i>
миэстэтин булбут хапытаал	<i>размещенный капитал</i>
монополия барыһа	<i>монопольная прибыль</i>
монопольной сыана	<i>монопольная цена</i>
монкурууттааһын	<i>банкротство</i>
моральной көбүлээһин	<i>моральное стимулирование</i>

моральной хоромнью	<i>моральный ущерб</i>
моһоллор	<i>преграды</i>
муниципальной бас билии	<i>муниципальная собственность</i>
муниципальной урган	<i>муниципальные органы</i>
мунньуллуу	<i>накопление</i>
мунутуур дохуот	<i>предельный доход</i>
мунутуур кэрин	<i>предельная величина</i>
мунутуур ороскуот	<i>предельные издержки</i>
мунутуур туһата	<i>предельная полезность</i>
мунутуур туорааһыннар кээмэйдэрэ	<i>масштаб допустимых отклонений</i>
мунутуур үрдүгэ	<i>потолок</i>
мэктиэлээһин	<i>поручительство</i>
мэктиэлээх болдьох	<i>гарантийный срок</i>
мэктиэлээх сойуом	<i>гарантийный заем</i>
мэктиэлээх эбэһээтилистибэ	<i>гарантийное обязательство</i>
мэктиэһит	<i>гарант</i>
мэниэ сыана	<i>цена-приманка</i>

Н

наадыйыы	<i>потребность (нужда)</i>
наадыйыы кыраапыга	<i>кривая спроса</i>
наадыйыы кэринэ	<i>величина спроса</i>
наадыйыы кэриннэрэ	<i>иерархия потребностей</i>
наадыйыы сокуона	<i>закон спроса</i>
наадыйыы туолуута	<i>насыщение спроса</i>
наадыйыыны хааччыйыы	<i>удовлетворение потребностей</i>
наардааччы	<i>классификатор</i>
наймы үлэтэ	<i>наемный труд</i>
наймылаһыы	<i>наем</i>
наймыламмыт үлэһит	<i>наемный работник</i>
намтаан иһэр наадыйыы	<i>падающий спрос</i>
натуральной хаһаайыстыба	<i>натуральное хозяйство</i>
наука-техника сайдыыта (НТС)	<i>научно-технический прогресс (НТП)</i>
научнай сабаҕалааһын	<i>гипотеза</i>
научнай-чинчийэр үлэлэр (НЧҮ)	<i>научно-исследовательские работы (НИР)</i>

нолуок бигэ кээмэйэ	<i>твердая налоговая ставка</i>
нолуок декларацията	<i>налоговая декларация</i>
нолуок дьүөрэ кэринэ	<i>пропорциональная налоговая ставка</i>
нолуок иниспиксийэтэ	<i>налоговая инспекция</i>
нолуок кэринэ намтаан иһиитэ	<i>регрессивное налогообложение</i>
нолуок кээмэйэ	<i>налоговая ставка</i>
нолуок намтаан иһэр кэринэ	<i>регрессивная налоговая ставка</i>
нолуок полицията	<i>налоговая полиция</i>
нолуок тиһигэ	<i>налоговая система</i>
нолуок төлөөччү тус нүөмэрэ	<i>идентификационный номер налогоплательщика</i>
нолуок төлөөччүлэр	<i>налогоплательщики</i>
нолуок түһэр базата	<i>налогооблагаемая база</i>
нолуок түһэри; нолуоктааһын	<i>налогообложение</i>
нолуок үрдүү турар кэринэ	<i>прогрессивная налоговая ставка</i>

нолуокка изэ	<i>недоимка</i>
нолуокка чэпчэтии	<i>налоговые льготы</i>
нолуоктан куотунуу	<i>уклонение от налогов</i>
нолуоктанар дохуот	<i>облагаемые доходы</i>
норуот хаһаайыстыбата	<i>народное хозяйство</i>
ночооту толуйуу	<i>возмещение убытка</i>
нуорма	<i>норматив</i>
нуорма; кэринг	<i>норма</i>
нүөмэрдээх счөт	<i>номерной счөт</i>
нэрээт	<i>наряд</i>
нэһилиэнньэ араналара	<i>слои населения</i>
нэһилиэнньэ атыылаһар кыаҕа	<i>покупательская способность населения</i>
нэһилиэнньэ көһүүтэ	<i>миграция населения</i>
нэһилиэстибэ	<i>наследство</i>
нэһилиэстибэттэн уонна бэлэхтээһинтэн нолуок	<i>налог с наследства и дарений</i>

ойоѳос нолуок	<i>косвенный налог</i>
ойоѳос ороскуот	<i>косвенные затраты</i>
ойоѳос наадыйыылар	<i>вторичные потребности</i>
олоѳу-дыаһаѳы хааччы-йыы	<i>социальное обеспечение</i>
олорор дыиэ кэпэрэтинбэ	<i>жилищный кооператив</i>
олох-дыаһах билгэтэ	<i>социальное прогнозирование</i>
олох-дыаһах ирдэбиллэрэ	<i>социальные потребности</i>
олох-дыаһах кыһалѳалара	<i>социальные проблемы</i>
олох-дыаһах эйгэтэ	<i>социальная сфера</i>
олох таһыма	<i>уровень жизни</i>
олох усулуобуйата	<i>условия жизни</i>
олох эргиирэ	<i>жизненный цикл</i>
олохтоох бұддьүөт	<i>местный бюджет</i>
олохтоох нолуоктар	<i>местные налоги</i>
олохтоох нэһилиэнньэни кытта сыһыан	<i>отношение с местным населением</i>
олохтоох федеральной нолуоктар	<i>местные федеральные налоги</i>

олоххо-дьяаһахха быһаччы дьайыы	<i>прямое социальное действие</i>
олоххо-дьяаһахха туһааннаах экэниэмикэ	<i>социально-ориентиро- ванная экономика</i>
олоххо киллэрини	<i>реализация</i>
оноро туруу	<i>воспроизводство</i>
онорон таһаарар анал	<i>производственная функция</i>
онорон таһаарар биисинэс	<i>производственный бизнес</i>
онорон таһаарар кэпэрэтиип	<i>производственный кооператив</i>
онорон таһаарар пиирмэ	<i>производственная фирма</i>
онорон таһаарар сири олохтоохун	<i>размещение производства</i>
онорон таһаарбат эйгэ	<i>непроизводственная сфера</i>
онорон таһаарыы	<i>производство</i>
онорон таһаарыы бөдөнсүйбүт былаана	<i>укрупненное планирование производства</i>
онорон таһаарыы былаана	<i>производственный план</i>
онорон таһаарыы ис тутула	<i>структура производства</i>

онорон таһаары кыаҕа	<i>мощность производ- ственная</i>
онорон таһаары ороскуота	<i>издержки производства</i>
онорон таһаары сириэстибэлэрэ	<i>средства производства</i>
онорон таһаары тосхоло	<i>программа производственная</i>
онорон таһаары эйгэтэ	<i>производственная сфера</i>
онорон таһаары эргиирэ	<i>производственный цикл</i>
онорон таһаары эргиирэ	<i>воспроизводственный цикл</i>
онорон таһаарыга идэтийи	<i>специализация производства</i>
онорон таһаарынан төлөбүр	<i>аккордная оплата</i>
онорон таһаарынан хамнас	<i>сдельная оплата труда</i>
онорон таһаарыны салайы	<i>производственный менеджмент</i>
онорон таһаарыны сарбыйы, тохтотуу	<i>свертывание производства</i>

онорумтуота	<i>производительность</i>
оноһугу торумнааһын	<i>планирование изделия</i>
оноһук арааһа	<i>ассортимент изделий</i>
оонньуу түөрүйэтэ	<i>теория игр</i>
оперативнай дьаһайыы	<i>оперативное управление</i>
оперативнай учуот	<i>оперативный учет</i>
оперативнай хонтуруол	<i>оперативный контроль</i>
опытнай-конструктор- скай оноһуктар	<i>опытно-конструкторские разработки</i>
ордугу быһыы	<i>отсечение лишнего</i>
ордук наадыһыы	<i>избыточный спрос</i>
ордук табыгастаах оноруу	<i>оптимизация</i>
ороскуот кэрингэ	<i>критерий затраты</i>
ороскуот; ночоот	<i>расходы</i>
ороскуот-онорон таһаарыы	<i>затраты-выпуск</i>
ороскуоту толуйуу	<i>возмещение расходов</i>
ороскуоту толунуу	<i>самоокупаемость</i>
орто болдьохтоох былааннааһын	<i>среднесрочное планирование</i>

орто болдъохтоох кэм-кэрдин	<i>среднесрочный период</i>
орто кылаас	<i>средний класс</i>
отчуоттааһын	<i>отчетность</i>
отчуоттанар суумалар	<i>подотчетные суммы</i>
өйөөһүн; өйөбүл	<i>поддержка</i>
өйүнэн кимин	<i>мозговой штурм</i>
өлбүгэ сир	<i>земельный надел</i>
«өмүтүннэрэр дьайыы»	<i>«шоковая терапия»</i>
өнгө	<i>услуги</i>
өнгө эйгэтэ	<i>сфера услуг</i>
өнөнөн туһанааччылары ырыналааһын	<i>анализ потребителей</i>
өнөнү батары	<i>реализация услуг</i>
өрө тахсыы	<i>карьера</i>
өрө тутуу	<i>приоритет</i>
өрөсүүрсэ кэмчитэ	<i>ограниченность ресурсов</i>
өрөсүүрсэ ордоро	<i>излишки ресурсов</i>



өрөсүүрсэ; саппаас	<i>ресурсы</i>
өрөсүүрсэни ахсаанынан быһаары	<i>количественное определение ресурсов</i>
өрөсүүрсэни түмүү	<i>мобилизация ресурсов</i>
өрөсүүрсэни үллэри	<i>распределение ресурсов</i>

Ш

паай	<i>пай</i>
паай пуондата	<i>паевой фонд</i>
паай туоһу суруга	<i>паевое свидетельство</i>
паайдаах	<i>пайщик</i>
паайынан бас билин	<i>паевая собственность</i>
пиирмэ бэлиэтэ	<i>фирменный знак</i>
пиирмэ истиилэ	<i>фирменный стиль</i>
пиэрмэр хаһаайыстыбата	<i>фермерское хозяйство</i>
пуонда	<i>фонд</i>

расчетнай балаата	<i>расчетная палата</i>
региональной бүүддүүөт	<i>региональный бюджет</i>
региональной ырыынак (олохтоох ырыынак)	<i>региональный рынок</i>

Р

сабалыыр сыана	<i>отправная цена</i>
сабалыыр хапытаал	<i>стартовый капитал</i>
сабардам	<i>объем</i>
сабыдыал	<i>влияние</i>
сайаапка	<i>заявка</i>
Сайды Аан Дойдутаабы Холбоһуга	<i>Международная Ассо- циация Развития</i>
сайды стратегията	<i>стратегия роста</i>
сакаас	<i>заказ</i>
сакаас бартыбыала	<i>портфель заказов</i>
сакаасчыт	<i>заказчик</i>
салаа	<i>отрасль</i>
салаа	<i>филиал</i>

С

салаа министриэристибэ	<i>отраслевое министерство</i>
салаа тэрилтэ	<i>дочернее предприятие</i>
салаа тэрилтэлэр сибээстэрэ	<i>межотраслевые связи</i>
салайааччы	<i>управляющий</i>
салайааччы тус быһаарыыта	<i>личностные решения руководителя</i>
салайааччылар бөлөхтөрө	<i>группа руководителей</i>
салайааччылар сэбиэттэрэ	<i>совет управляющих</i>
салайар быһаарыы	<i>управленческое решение</i>
салайар дьайыы	<i>управленческое действие</i>
салайар каадырдары бэлэмнээһин	<i>подготовка руководящих кадров</i>
салайар урганнар	<i>органы управления</i>
салайар хампаанньа	<i>управляющая компания</i>
салайыы истиилэ	<i>стиль руководства</i>
салайыы истиилэ	<i>стиль управления</i>
салайыы көдүүстээбэ	<i>эффективность менеджмента</i>

салайыы линейнэй көрүнгэ	<i>линейная форма управления</i>
салайыы науката	<i>наука управления</i>
салайыы ньымалара	<i>подходы к управлению</i>
салайыы сабардама	<i>объем управления</i>
салайыы ситэриилээх уорганнара	<i>исполнительные органы управления</i>
салайыы сүһүөхтэрэ	<i>уровни управления</i>
салайыы түмүктээх буолуута	<i>результативность менеджмента</i>
салайыы хаамыытын өрүттэрэ	<i>элементы процесса управления</i>
салалта анала	<i>функции управления</i>
салалта бэйэмтэтэ	<i>субъект управления</i>
салалта хонтуруола	<i>управленческий контроль</i>
салалта чинчийиилэрэ	<i>управленческое обследование</i>
салалтаҕа өрө тахсыы; карьера	<i>властная карьера</i>
санааны түмүү	<i>сбор мнений</i>
санааны этии	<i>высказывание мнений</i>

сана экэниэмикэ бэлиитикэтэ	<i>новая экономическая политика</i>
сананы киллэри; инновация	<i>инновация</i>
сананы киллэри хаамыта	<i>инновационный процесс</i>
сананы киллэрэр пиирмэ	<i>инновационная фирма</i>
санатыты	<i>реновация</i>
саппаас бөлүүтэ	<i>резервная валюта</i>
саппаас; хаһаас	<i>резерв</i>
саппааһы дьаһайы торума	<i>модели управления запасами</i>
саппааһы сүрүннээһин	<i>регулирование запасов</i>
сарбыйы	<i>сокращение</i>
сарбыйы стратегията	<i>стратегия сокращения</i>
сатабыллаах былааннааһын	<i>тактическое планирование</i>
сибээстиир сүһүөх	<i>связующее звено</i>
силлиһин	<i>слияние</i>
сиппит куотуһуу	<i>совершенная конкуренция</i>
сир кадаастыра	<i>земельный кадастр</i>

сир өрөсүүрсэтэ	<i>земельные ресурсы</i>
сир эриэнтэтэ	<i>земельная рента</i>
сирдэтэн торумнааһын	<i>индикативное планирование</i>
сири бас билии	<i>землевладение</i>
сири туһаны	<i>землепользование</i>
сирэй аахсыйалар	<i>именные акции</i>
сирэй счет	<i>лицевой счет</i>
сирэй уурдары	<i>именные вклады</i>
сирэй чизк	<i>ордерный чек</i>
ситимнээх былааннааһын	<i>сетевое планирование</i>
ситэтэ суох куотуһуу	<i>несовершенная конкуренция</i>
сиэмэх куотуһуу	<i>хищническая конкуренция</i>
сиэрдээх салайы	<i>баланс власти</i>
сиэрийэнэн онорон таһаары	<i>серийное производство</i>
собостуопка	<i>забастовка</i>
соботох бас билээччилээх тэрилтэ	<i>единоличное предприятие</i>

сойуом	<i>заем</i>
сойуом биэрээччи	<i>заимодатель</i>
сойуом көрүннэрэ	<i>виды займов</i>
сойуом сириэстибэлэрэ	<i>заемные средства</i>
сойуомнаах	<i>заемщик</i>
сойуому солбуйуу	<i>конверсия займа</i>
сокуон	<i>закон</i>
сокуоннай бас билээччи	<i>законный владелец</i>
сокуоннай былаас	<i>законная власть</i>
сокуоннайа суох бас билээччи	<i>незаконный владелец</i>
сокуонунан көңүллэммит ырыынак	<i>легальный рынок</i>
солбуйуу	<i>замещение</i>
солбук табаардар	<i>заменители (товары)</i>
солкуобай	<i>рубль</i>
солуок	<i>залог</i>
солуок биэрээччи	<i>залогодатель</i>
солуок туоһу суруга	<i>закладное свидетельство</i>
солуоктаах	<i>залогодержатель</i>

сомоџо эппиэтинэс	<i>солидарная ответственность</i>
сонун санаа; идиэйэ	<i>идея</i>
сонуну тарџатыы	<i>распространение информации</i>
сорук туруоруу	<i>постановка задачи</i>
соруктар	<i>задачи</i>
социализация тиһигэ	<i>система социализации</i>
социальной бырайыактар	<i>социальные проекты</i>
социальной көмө	<i>социальная помощь</i>
социальной өттүнэн кэбирэх	<i>социально-уязвимый</i>
социальной хонтуруол	<i>социальный контроль</i>
социальной эппиэтинэс	<i>социальная ответственность</i>
социокультурнай өрүттэр	<i>социокультурные факторы</i>
сөбүлэн	<i>соглашение</i>
сөп түбэһиннэри	<i>идентификация</i>
сөптөөх сокуон	<i>объективные законы</i>
сөптөөх хайысханы талыы	<i>выбор стратегии</i>

статустаах карьера	<i>статусная карьера</i>
стратегической былааны олоххо киллэрини	<i>реализация стратегического плана</i>
стратегической суолталаах табаардар	<i>стратегические товары</i>
стратегия көрүннэрэ	<i>стратегические альтернативы</i>
стратегия утарыларын үөрэтии	<i>изучение стратегических альтернатив</i>
стратегияны торумнааһын	<i>стратегическое планирование</i>
страховкалааһын	<i>страхование</i>
страховкалааччы	<i>страхователь</i>
страховканан толуйуу	<i>страховое возмещение</i>
страховой төлөбүр	<i>сбор страховой</i>
субуокка	<i>сводка</i>
судаарыстыба	<i>государство</i>
судаарыстыба үп угуута	<i>государственная инвестиция</i>
судаарыстыба бүддьүөтэ	<i>государственный бюджет</i>
судаарыстыба баана	<i>государственный банк</i>

судаарыстыба дохуота	<i>доход государства</i>
судаарыстыба ис иэһэ	<i>внутренний государственный долг</i>
судаарыстыба иэһин санардыта	<i>рефинансирование государственного долга</i>
судаарыстыба иэһэ	<i>государственный долг</i>
судаарыстыба кирэдьинтэ	<i>государственный кредит</i>
судаарыстыба көмө үбэ	<i>государственные субсидии</i>
судаарыстыба сакааһа	<i>государственный заказ</i>
судаарыстыба сойуома	<i>государственные займы</i>
судаарыстыба сурукка киллэринтэ	<i>государственная регистрация</i>
судаарыстыба сүрүннээһинэ	<i>государственное регулирование</i>
судаарыстыба сыаналаах кумааһыта	<i>государственная ценная бумага</i>
судаарыстыба тас иэһэ	<i>внешний государственный долг</i>
судаарыстыба тэрилтэтэ	<i>государственное предприятие</i>
судаарыстыба уоргана	<i>государственный орган</i>

судаарыстыба хааһыната	<i>государственная казна</i>
судаарыстыба эргизнин балаансата	<i>торговый баланс государства</i>
судаарыстыбаға түһээн	<i>государственные пошлины</i>
судургутутуу	<i>редукция</i>
сулууспалаахтар	<i>служащие</i>
суол чизгэ	<i>дорожные чеки</i>
суорда	<i>сортность</i>
суорт	<i>сорт</i>
суох оноруу; эһии	<i>ликвидация</i>
суругунан биллэри	<i>письменная информация</i>
сурукка киллэри	<i>регистрация</i>
суһал бүддьүөт	<i>чрезвычайный бюджет</i>
суһал нолуок	<i>чрезвычайный налог</i>
сууда	<i>ссуда</i>
сууда болдьоҕун уһаты	<i>отсрочка погашения ссуды</i>
сууда бырыһыана	<i>ссудный процент</i>
сууданы төннөрүү	<i>погашение ссуд</i>

суукка-сокуонна эппиэтинэс	<i>юридическая ответственность</i>
суут-сокуон	<i>законодательство</i>
сүбэлэһэр аппарат	<i>консультативный аппарат</i>
сүөл содуллар	<i>негативные последствия</i>
сүрүн наадыыылар	<i>первичные потребности</i>
сүрүн сириэстибэлэр	<i>основные средства</i>
сүрүн событиелар күннүктэрэ	<i>дневник основных событий</i>
сүрүн сыал	<i>основная цель</i>
сүрүн хапытаал	<i>основной капитал</i>
сүрүннээһин	<i>координирование</i>
сүрүннээччи	<i>координатор</i>
сүүйүүлээх сойуом	<i>выигрышный заем</i>
сүүлүктээһин	<i>афера</i>
счет аһыы	<i>открытие счета</i>
счетунан аахсар харчы	<i>безналичные деньги</i>
сыал туруоруу	<i>постановка цели</i>
сыал эгэлгэтэ	<i>разнообразие целей</i>

сыаллаах бөлөх	<i>целевая группа</i>
сыалларга араастаһыы	<i>различия в целях</i>
сыалы ахсаанынан быһаарыы	<i>количественное определение целей</i>
сыалы кэминэн сирдэтии	<i>ориентация целей во времени</i>
сыалы ырынгалаан оноруу сыана	<i>выработка целей тариф</i>
сыана	<i>цена</i>
сыана быһар кииннэр	<i>центры оценки</i>
сыана ис тутула	<i>структура цен</i>
сыана лимитэ	<i>лимит цен</i>
сыана туоһута	<i>ценник</i>
сыана үөскээһинэ	<i>ценообразование</i>
сыана үллүүтэ	<i>дефляция</i>
сыана ыйынньыга; прейскурант	<i>прейскурант</i>
сыанабыл	<i>характеристика</i>
сыаналааһын	<i>оценка</i>

сыаналаах кумааҕы	<i>ценные бумаги</i>
сыаналаах кумааҕы бакыата	<i>пакет ценных бумаг</i>
сыаналаах кумааҕы бартыбылала	<i>портфель ценных бумаг</i>
сыаналаах кумааҕы маннайгы сүһүөх ырыынага	<i>первичный рынок ценных бумаг</i>
сыаналаах кумааҕы эргийэр сыаната	<i>курс ценных бумаг</i>
сыаналаах кумааҕылар куурустарын халбаннааһына	<i>колебания курса ценных бумаг</i>
сыаналаах кумааҕыны атастаһыннары	<i>конверсия ценных бумаг</i>
сыаналаах кумааҕыны тарҕаты	<i>размещение ценных бумаг</i>
сыаналаах кумааҕыны харыстааһын	<i>защита ценных бумаг</i>
сыаналаах металллар	<i>драгоценные металлы</i>
сыананы былааннааһын	<i>планирование цен</i>
сыананы сарбыйы	<i>ремиссия цен</i>
сыанатын түһэри	<i>скидка</i>
сыаннас	<i>ценность</i>

сыаннастарга араастаһыы	<i>различия в ценностях</i>
сыаннаһы сүтэрии	<i>физический износ</i>
сыах	<i>цех</i>
сыллаабы отчуот	<i>годовой отчет</i>
сымыйа докумуону оноруу	<i>подлог документов</i>
сымыйа монкурууттааһын	<i>фиктивное банкротство</i>
сынньалан сирэ	<i>рекреационная зона</i>
сыныктааһын; экспертиза	<i>экспертиза</i>
сытыары карьера	<i>горизонтальная карьера</i>
сытыары кыттыгас үлэ	<i>горизонтальная интеграция</i>
сыыллар инфляция	<i>ползучая инфляция</i>
сэрэхтээх дыиэк	<i>критический дефект</i>

T

таабыл	<i>табель</i>
табаар	<i>товар</i>
табаар арааһа	<i>ассортимент</i>

табаар биирсэтэ	<i>товарная биржа</i>
табаар бөлүүтэтин кууруһа	<i>товарный валютный курс</i>
табаар бэлиэтэ	<i>товарный знак</i>
табаар куотуһар кыаҕа	<i>конкурентоспособность товаров</i>
табаар накладнойа	<i>товарная накладная</i>
табаар ордоро	<i>излишки товаров</i>
табаар өйдөбүлэ	<i>образ товара</i>
табаар турар сыаната	<i>стоимость товара</i>
табаар уонна өнө хамсыыр суоллара	<i>каналы движения товаров и услуг</i>
табаар үйтэ	<i>жизненный цикл товара</i>
табаар хамсааһынын былааннааһын	<i>планирование продвижения товаров</i>
табаар чизгэ	<i>товарный чек</i>
табаар эргиирэ	<i>оборачиваемость товаров</i>
табаар эргиирэ	<i>товарооборот</i>
табаар эргийиитэ	<i>обращение товаров</i>
табаары батары	<i>реализация товаров</i>

табаары онорон таһаары	<i>выпуск товаров</i>
табаары ордук таһаары	<i>избыточное предложение</i>
табаары (өңөнү) быланнааһын	<i>планирование товаров (услуг)</i>
табаары хамсаты	<i>продвижение товаров</i>
табаарынан бородууксуя	<i>товарная продукция</i>
табаарынан сыаналаах кумааһы	<i>товарные ценные бумаги</i>
табаарынан хааччыйы	<i>поставка товара</i>
табыгастаах миэстэтин быһаары	<i>определение оптимального местоположения</i>
табыгастаах туһаны	<i>рациональное потребление</i>
табыгаһын кэринэ	<i>критерий оптимальности</i>
табылысса	<i>таблица</i>
талан наадыһы	<i>селективный спрос</i>
талан түмүү; талан түмүллүбүтэ	<i>выборка</i>
талы	<i>выбор</i>
таможня сыаната	<i>таможенный тариф</i>

таможня сэриитэ	<i>таможенная война</i>
таможня түһээнэ	<i>таможенная пошлина</i>
тас дойду бөлүүтэтэ	<i>иностранная валюта</i>
тас дойду сойуомнара	<i>иностранные займы</i>
тас нэһи солбуйуу	<i>конверсия внешнего долга</i>
тас нэһи төлөөһүн	<i>обслуживание внешнего долга</i>
тас кирэдьинит	<i>международный кредит</i>
тас компонент	<i>внешний компонент</i>
тас кыттыгас үлэ	<i>внешняя интеграция</i>
тас манһа	<i>внешние вознаграждения</i>
тас нэһилиэнньэ	<i>внешнее население</i>
тас сойуом	<i>внешний заем</i>
тас сыһыаннаһы	<i>внешние коммуникации</i>
тас ырыынак	<i>внешний рынок</i>
тас эйгэ	<i>внешняя среда</i>
тас эйгэ чопчута суоҕа	<i>неопределенность внешней среды</i>
тас эйгэҕэ үөрүйэх буолуу	<i>адаптация к внешней среде</i>

тас эйгэни ырыналааһын	<i>анализ внешней среды</i>
тас эйгэттэн тутурук	<i>зависимость от внешней среды</i>
тас экэниэмикэбэ бэлиитикэ	<i>внешнеэкономическая политика</i>
тас экэниэмикэбэ үлэ	<i>внешнеэкономическая деятельность</i>
тас эргээн	<i>внешняя торговля</i>
таска таһаарыы	<i>экспорт</i>
таска таһаарыы датаассыйата	<i>экспортные дотации</i>
таска таһаарыы кубуотата	<i>экспортная квота</i>
таска таһаарыы лицензията	<i>экспортная лицензия</i>
таска таһаарыы түһээнэ	<i>экспортные пошлины</i>
таска таһаарыыга уонна тастан киллэрингэ нолуок	<i>налог на экспорт и импорт</i>
тастан кирибит табаары таһаарыы	<i>реэкспорт</i>
тастан кирибит үп	<i>привлеченные средства</i>
тастан киллэрини	<i>импорт</i>

тастан киллэри кубуотата	<i>импортная квота</i>
тастан киллэригэ түһээн	<i>импортные пошлины</i>
тастан киллэрэргэ түһээн	<i>пошлины ввозные</i>
таһаҕас эргиирэ	<i>грузооборот</i>
техника инники сайдыыта	<i>технический прогресс</i>
техническэй бырайыак	<i>технический проект</i>
тиксиһиннэри	<i>посредничество</i>
тиксиһиннэри технологията	<i>посредническая технология</i>
тиксиһиннэрээччи	<i>посредник</i>
тирэх санаа	<i>позиция</i>
тирэхтээх сыһыан	<i>позиционный подход</i>
тиһик	<i>система</i>
тиһиктээх былааннаһын	<i>поточная планировка</i>
тиһиктээх сыһыан	<i>системный подход</i>
тиһиктээх ырына	<i>системный анализ</i>
титульнай лиис	<i>титульный лист</i>

тиэндэр	<i>тендер</i>
тобоџо суох оноруу технологията	<i>безотходные технологии</i>
толорооччу	<i>исполнитель</i>
толору үлэлээх буолуу	<i>полная занятость</i>
толору барыс	<i>полная прибыль</i>
толору луот	<i>полный лот</i>
толору ороскуот	<i>полные издержки</i>
толору табаарыстыба	<i>полное товарищество</i>
толоругас буолуу	<i>исполнительность</i>
толорута суох луот	<i>неполный лот</i>
толуйар сөбүлэн	<i>компенсационные соглашения</i>
толуйуу	<i>возмещение</i>
толуйуу	<i>компенсация</i>
толук (солуок)	<i>заклад (залог)</i>
толук сурук	<i>закладная (документ)</i>
толунар пуонда	<i>амортизационный фонд</i>
толунар төлөбүр	<i>амортизационные отчисления</i>

толунуу	<i>амортизация</i>
толуон	<i>талон</i>
торум	<i>модель</i>
торумнааһын	<i>моделирование</i>
торумнааһын соруга	<i>задача планирования</i>
торуму оноруу	<i>построение модели</i>
торуму санарды	<i>обновление модели</i>
тосхол	<i>принцип</i>
тосхоллоох сыһыан	<i>принципиальный подход</i>
тосхоллуур-сыаллыыр торумнааһын уонна салайыы	<i>программно-целевое планирование и управление</i>
тохтоло суох үлэ ыстааһа	<i>непрерывный стаж работы</i>
төгүл; салаа	<i>подразделение</i>
төлөбүр балаансата	<i>платежный баланс</i>
төлөбүр биедэмэһэ	<i>платежная ведомость</i>
төлөбүр уочарата	<i>очередность платежей</i>
төлөбүрдэр	<i>выплаты</i>

төлөнөр кыахтаах наадыйы	<i>платежеспособный спрос</i>
төлөпүөн-хаарта	<i>телефон-карта</i>
төлүүр кыаға суох буолуу	<i>неплатежеспособность</i>
төннүбэтти көспүт нэһилиэнньэ	<i>безвозвратное население</i>
төрүөтү-содулу билгэлээһин	<i>причинно-следственное прогнозирование</i>
төрүт сыана	<i>справочная цена (оптовая цена товара)</i>
төрүт ырыынак	<i>первичный рынок</i>
төһө сыралааба	<i>трудоемкость</i>
төттөрү тизэйэн киллэри	<i>реимпорт</i>
тулалыыр эйгэни ырыналааһын	<i>анализ окружающей среды</i>
туорааһыннары суох оноруу	<i>устранение отклонений</i>
туоратыллыбат дьизэк	<i>неустранимый дефект</i>
туоратыллыбат күүс	<i>непреодолимая сила</i>
туоратыгы тосхоло	<i>принцип исключения</i>
туоһу сурук	<i>свидетельство</i>

тупсаран санатыты	<i>модернизация</i>
тургутуу	<i>испытание</i>
тус бэйэ дьарыга	<i>индивидуальная трудовая деятельность</i>
тус сабыдыал	<i>личное влияние</i>
тус сыаллаах үбүлээһин	<i>целевое финансирование</i>
тус хаачыстыба	<i>личное качество</i>
туспа быһаары	<i>оговорка</i>
туһа; көдьүүс	<i>эффект</i>
туһааннаах усунуос	<i>целевой взнос</i>
туһааннаах уурдары	<i>целевой вклад</i>
туһанааччы	<i>потребитель</i>
туһанааччы бырааба	<i>потребительское право</i>
туһанааччы быраабын көмүскээһин	<i>защита прав потребителя</i>
туһанааччы быраабын харыстааһын	<i>охрана прав потребителей</i>
туһанааччы кэпэрэтиибэ	<i>потребительский кооператив</i>
туһанааччы наадыытынын торума	<i>модели ожидания потребителя</i>

«туһанааччы тымтайа»	<i>«потребительская корзина»</i>
туһанааччылары ырыналааһын	<i>анализ потребителей</i>
туһанарга кирэдьиит	<i>потребительский кредит</i>
туһаныллар маллар	<i>предметы потребления</i>
туһаныллар табаардар	<i>потребительские товары</i>
туһаныы	<i>пользование</i>
туһаныы ис тутула	<i>структура потребления</i>
туһаныы пуондата	<i>фонд потребления</i>
туһаныы турар сыаната	<i>потребительская стоимость</i>
туһаныы; туттуу	<i>потребление</i>
туһата	<i>полезность</i>
туһаттан тахсыы	<i>моральный износ</i>
тута быһаарыы	<i>незапрограммированное решение</i>
тутан ылыы	<i>конфискация</i>
туттарыы	<i>сдача</i>
туттуллар дохуот	<i>располагаемый доход</i>

тутулу олохтуур түһүмэх; кэрдис кэм	<i>этап выработки структуры</i>
тутулуктаах наадыыы	<i>зависимый спрос</i>
тутуу бырайыага	<i>строительные проекты</i>
түгэн	<i>ситуация</i>
түгэннэ тобоостоох сыһыан	<i>ситуационный подход</i>
түмүгү кэмнээһин	<i>измерение результатов</i>
түмүгү сыаналааһын	<i>оценка о результатах</i>
түмүгүнэн сирдэтин	<i>ориентация на результаты</i>
түмүк, ситиһии көрдөрүүлэрэ	<i>показатели результативности</i>
түмүк хонтуруол	<i>заключительный контроль</i>
түмүктүүр хонтуруол	<i>итоговый контроль</i>
түмүктээх буолуу	<i>результативность</i>
түмүктээх сыанабыл һымаата	<i>метод экспертных оценок</i>
түмүллүбүт маркетинг	<i>концентрированный маркетинг</i>
түмүү	<i>концентрация</i>

түмэл наадын	<i>совокупный спрос</i>
түөлбэн; община	<i>община</i>
түһүү кэрдис кэмэ	<i>этап упадка</i>
түһээн	<i>пошлина</i>
түһээн; нолуок	<i>налог</i>
тыл тылга киисии	<i>компромисс</i>
тылга киллэри; ылыннары	<i>убеждение</i>
тылынан иһитиннэри	<i>вербальная информация</i>
тынгааһыннаах түгэннэр	<i>кризисные ситуации</i>
тыыннаах ордуу	<i>выживание</i>
тэн буолуу	<i>паритет</i>
тэн бырааптаах куотуһуу	<i>совершенная конкуренция</i>
тэн хабааннаах буолуу	<i>сбалансированность</i>
тэннээбэ; атылыгыта	<i>эквивалент</i>
тэрийии	<i>организация</i>
тэрийэр болумуочуя	<i>организационные полномочия</i>
тэрийэр былаан	<i>организационный план</i>

тэрийэр-сүрүннүүр ситимнэр	<i>организационные коммуникации</i>
тэрийээччи	<i>учредитель</i>
тэрили бэрэбиэркэлээһин	<i>тестирование оборудования</i>
тэрилтэ	<i>учреждение</i>
тэрилтэ анала	<i>миссия организации</i>
тэрилтэ бүддьүөтэ	<i>бюджет предприятия</i>
тэрилтэ сизэрэ	<i>этика организации</i>
тэрилтэ сокуоннара	<i>законы организации</i>
тэрилтэ сокуонунан көрүнгэ	<i>организационно-правовая форма предприятия</i>
тэрилтэ сыала	<i>цель организации</i>
тэрилтэ торума	<i>модель организации</i>
тэрилтэ туруктааҕа	<i>устойчивость предприятия</i>
тэрилтэ тутулун уларытыы	<i>реструктуризация предприятия</i>
тэрилтэ устааба	<i>устав предприятия</i>
тэрилтэ үйэтэ	<i>жизненный цикл организации</i>

тэрилтэ хоромньута	<i>убыточность предприятия</i>
тэрилтэ эбэһээтилистибэтэ	<i>обязательства предприятия</i>
тэрээһин элэмийэннэрэ	<i>элементы организации</i>
тэрээһини тупсарыы	<i>рационализация</i>
тэтим; тэтимнээх буолуу	<i>интенсивность</i>
тэтимирдин	<i>интенсификация</i>
тэтимнээхтик оноруу ньымата	<i>интенсивная технология</i>

У

уларыыа сылдьар ороскуот	<i>переменные издержки</i>
уларыыа турар сыана	<i>скользящая цена</i>
уларыыа турар эйгэ	<i>изменяющаяся среда</i>
уларыыа турар эйгэ	<i>подвижность среды</i>
уларыыйбат ороскуот	<i>постоянные издержки</i>
уларыыйы аабына	<i>агент изменений</i>
уларытан тутуу	<i>реконструкция</i>

уларытан тэрийни	<i>реорганизация</i>
уларытыга утарылаһы	<i>сопротивление переменам</i>
улахан дьйэк	<i>значительный дефект</i>
унитарнай тэрилтэ	<i>унитарное предприятие</i>
уопсай боломуочуйа	<i>общие полномочия</i>
уопсай тосхол	<i>общие принципы</i>
уопсастыба наадыһыыта	<i>общественные потребности</i>
уопсастыба уйгута	<i>общественное благо</i>
уочарат түөрүйэтин торума	<i>модели теории очередей</i>
уратытын ыйыы	<i>спецификация</i>
урбаан	<i>предпринимательство</i>
урбаан үлэтин түһүмэхтэрэ	<i>этап предпринимательства</i>
урбаанныт	<i>предприниматель</i>
уруккуну ырыналааһын	<i>ретроспективный анализ</i>
устааптаах хапытаал	<i>уставной капитал</i>
уһатыы	<i>продлонгация</i>

уһук суолта	<i>экстремальное значение</i>
уһун болдьохтоох актыыптар	<i>долгосрочные активы</i>
уһун болдьохтоох кирэдьиит	<i>долгосрочный кредит</i>
уһун болдьохтоох сыал	<i>долгосрочная цель</i>
утаарыы	<i>делегирование</i>
утары дьайыылаах маркетинг	<i>противодействующий маркетинг</i>
утарылартан талан ылыы	<i>выбор альтернативы</i>
утарылары быһаарыы	<i>определение альтернатив</i>
утарылары сыаналааһын	<i>оценка альтернатив</i>
уу кадаастыра	<i>водный кадастр</i>
уу харчы	<i>наличные деньги, наличность</i>
уу харчынан аахсыы	<i>наличный расчет</i>
уурайыы босуобуйата	<i>выходное пособие</i>
уурдарааччы	<i>вкладчик</i>
уурдарыы	<i>вклад</i>
уурунуу харчы	<i>сбережения</i>

учуот	<i>учет</i>
учуоттанар бырыһыан	<i>учетный процент</i>

үбү аахсар счет	<i>расчетный счет</i>
үбүлүүр бааннар	<i>инвестиционные банки</i>
үбүлүүр пуондалар	<i>инвестиционные фонды</i>
үбүлүүр пиирмэ	<i>инвестиционная фирма</i>
үбүлээһин	<i>ассигнования</i>
үбүлээһин	<i>финансирование</i>
үбүлээһин төрдө	<i>источники финансирования</i>
үбүнэн инвестиция	<i>финансовая инвестиция</i>
үбүнэн миэрэлээһин	<i>финансовая санкция</i>
үгэскэ олобурбут былаас	<i>традиционная власть</i>
Үлэ аан дойдутаағы тэрилтэтэ	<i>Международная организация труда</i>
үлэ биирсэтэ	<i>биржа труда</i>
үлэ кэлэктиибэ	<i>трудовой коллектив</i>

Ү

үлэ кэмэ	<i>рабочее время</i>
үлэ кээмэйэ	<i>объем работы</i>
үлэ мөккүөрэ	<i>трудовой спор</i>
үлэ онорон таһаарыыта	<i>производительность труда</i>
үлэ төлөбүрүн тоноруу	<i>замораживание заработной платы</i>
үлэ тэрилтэтин баалабай дохуота	<i>валовой доход предприятия</i>
үлэ тэрилтэтэ	<i>предприятие</i>
үлэ тэрилэ	<i>орудия труда</i>
үлэ уопсай ыстааһа	<i>общий стаж работы</i>
үлэ усуллубуйатын тупсарыы	<i>улучшение условий труда</i>
үлэ чааһынан төлөбүрэ	<i>повременная оплата труда</i>
үлэ ыстааһа	<i>стаж работы</i>
үлэ эбээһинэстэрин элбэтии	<i>расширение трудовых функций</i>
үлэбэ быраап	<i>трудовые права</i>
үлэлиир бөлөх	<i>рабочая группа</i>

үлэлиир дьон	<i>трудовые ресурсы</i>
үлэлиир күүс	<i>рабочая сила</i>
үлэлиир кыах	<i>трудовой потенциал</i>
үлэлиир кыах	<i>трудоспособность</i>
үлэлиир миэстэ	<i>рабочее место</i>
үлэлиир нэһилиэнньэ көһүүтэ	<i>миграция трудовых ресурсов</i>
үлэлиир үөрүйэх	<i>трудовой навык</i>
үлэлиир эйгэ	<i>рабочая среда</i>
үлэлээх буолуу	<i>занятость</i>
үлэлээх буолуу таһыма	<i>уровень занятости</i>
үлэни аналынан үллэри	<i>специализированное разделение труда</i>
үлэни байыты	<i>обогащение работы</i>
үлэни бөдөҥсүтүү	<i>укрупнение работы</i>
үлэни дойдунан үллэстии	<i>международное разделение труда</i>
үлэни кыайбат буолуу	<i>нетрудоспособность</i>
үлэни кэнэтии	<i>расширение работы</i>

үлэни нотууранан төлөөхүн көрүнгэ	<i>натуральная форма оплаты труда</i>
үлэни сытыары үллэсти	<i>горизонтальное разделение труда</i>
үлэни туруору үллэсти	<i>вертикальное разделение труда</i>
үлэни тэрийи	<i>организация труда</i>
үлэни тэрийи тосхоллоро	<i>организационно-технологические принципы деятельности</i>
үлэни тэрийи хаачыстыбатын тупсары	<i>улучшение качества организации труда</i>
үлэни үллэсти	<i>разделение труда</i>
үлэни-хамнаһы көбүлээһин	<i>иницирование деятельности</i>
үлэһиттэр; персонал	<i>персонал</i>
үлэһиттэри тарфатан туруоруу	<i>распределение рабочих</i>
үлэһиттэри, персонал салайы	<i>управление персоналом</i>
үлэтэ суох буолуу	<i>безработица</i>
үөрүйэх буолуу	<i>адаптация</i>
үөрэтни хаамыыта	<i>процесс обучения</i>

үөрэхтээһин тигигэ	<i>система образования</i>
үп-бырамыысыланнас	<i>финансово-промышленный</i>
үп каассанан хамсааһына	<i>кассовые операции</i>
үп кириисигэ	<i>финансовый кризис</i>
үп-мал бэриллигтэ	<i>отчуждение средств, имуществва</i>
үп менеджменэ	<i>финансовый менеджмент</i>
үп өрөсүүрсэтэ	<i>финансовые ресурсы</i>
үп туруга	<i>финансовое состояние</i>
үп тэрилтэтэ	<i>финансовое учреждение</i>
үп угуу; инвестиция	<i>инвестиция</i>
үп хапытаала	<i>финансовый капитал</i>
үп-харчы	<i>финансы</i>
үпкэ түөкүннээһин	<i>мошенничество финансовое</i>
үрдүк куотуһуулаах ырынак	<i>высококонкурентный рынок</i>
үрдүү турар нолуоктааһын	<i>прогрессивное налогообложение</i>
үспүкүлээссигэ	<i>спекуляция</i>

үтүктэн торумнааһыннар	<i>имитационные моделирования</i>
үүнүү тэтимэ	<i>темп прироста</i>
үүнүү; эбилли	<i>прирост</i>

Ф

федеральной бүддьүөт	<i>федеральный бюджет</i>
федерация субъекга	<i>субъект федерации</i>
фондовой биирсэ	<i>фондовые биржи</i>

Х

хааһына	<i>казна</i>
хааччахтааһын	<i>ограничения</i>
хааччахтаах бөлүүтэ	<i>замкнутая валюта</i>
хааччахтаах эппиэтинэстээх уопастыба	<i>общество с ограниченной ответственностью</i>
хааччыйааччы	<i>поставщик</i>
хааччыйы	<i>обеспечение</i>
хааччыйы хос тиһигэ	<i>подсистема обеспечения</i>

хаачыстыба	<i>качество</i>
хаачыстыба туоһута	<i>сертификат качества</i>
хаачыстыбаны хаачыйыы	<i>управление качеством</i>
хабаан; хабааттыы	<i>тенденция</i>
хабааннаһыы	<i>корреляция</i>
хайысханы уларытыы	<i>переориентация</i>
халбаннаабат сыана	<i>фиксинг</i>
халбанныыр нэһилиэнньэ	<i>маятниковое население</i>
халбар	<i>риск</i>
халбар үөскүүр услуубуйата	<i>условия риска</i>
халбардаах түгэн	<i>ситуация риска</i>
халбары намыратыы үлэтэ	<i>управление риском</i>
халыыбы оноруу хаамыыта	<i>процесс построения модели</i>
халыыбы туһаныы	<i>применение модели</i>
халыып	<i>стандарт</i>
халыып тииптэрэ	<i>типы моделей</i>
халыыптааһын	<i>стандартизация</i>

халыыптары олохтообун	<i>установление стандартов</i>
халыыптары хат көрүү	<i>пересмотр стандартов</i>
хамнас алын кээмэйэ	<i>минимальная заработная плата</i>
хамнас; үлэ төлөбүрэ	<i>заработная плата</i>
хампаанньа	<i>компания</i>
хампаанньа үпкэ отчуота	<i>финансовый отчет компании</i>
хампаанньа тус хапытаала	<i>собственный капитал компании</i>
хамсаабат баай-дуол	<i>недвижимость</i>
хамсаабат баай-мал	<i>недвижимое имущество</i>
хамсыыр баай-дуол	<i>движимость</i>
хамсыыр баай-мал	<i>движимое имущество</i>
хамыыһыйа	<i>комиссия</i>
хамыыһыйалаах өнө	<i>комиссионные операции</i>
хантараак	<i>контракт</i>
хантараак түһэрсии	<i>заключение контракта</i>
хапытаал	<i>капитал</i>
хапытаал ис тутула	<i>структура капитала</i>

хапытаалы быһаччы угуу	<i>прямые капиталовложения</i>
хапытаалы күрэтии	<i>бегство капиталов</i>
хапытаалы угуу	<i>капиталовложение</i>
«хара хаасса»	<i>«черная касса»</i>
«хара ырыынак»	<i>«черный рынок»</i>
хардары сибээс	<i>обратная связь</i>
хардары сибээс тиһигэ	<i>система обратной связи</i>
хардарыта сыһыан тосхоло	<i>принцип взаимности</i>
хардарыта толорсор табаардар	<i>взаимодополняющие товары</i>
харпараассыйа	<i>корпорация</i>
харпараассыйа култуурата	<i>культура корпорации</i>
хартыал	<i>картель</i>
харчы	<i>деньги</i>
харчы атыылаһар кыаҕа	<i>покупательская способность денег</i>
харчы биирдэмэ көмү- һүнэн хааччыллыгыта	<i>золотое содержание денежной единицы</i>
харчы бэлиэтэ	<i>денежные знаки</i>

харчы сыаната түһүүтэ	<i>обесценение денег</i>
харчы сыаната түһүүтэ	<i>инфляция</i>
харчы тиһигэ	<i>денежная система</i>
харчы туруктаах эргиирэ	<i>устойчивое денежное обращение</i>
харчы уларыйыта	<i>денежная реформа</i>
харчы хомуур маассата	<i>денежная масса совокупная</i>
харчы эргиирин түргэнэ	<i>скорость обращения денег</i>
харчы, сыаналаах кумаабылар	<i>деньги, ценные бумаги</i>
харчыга булгуччулаах эбэһэтилистибэ	<i>безусловные денежные обязательства</i>
харчынан балаанса	<i>балансы в денежной форме</i>
харчынан дохуот	<i>денежные доходы</i>
харчынан көмө	<i>материальная помощь</i>
харчынан манньа	<i>вознаграждение денежное</i>
харчынан сабыы	<i>денежное покрытие</i>

харчынан сыаналаах кумааҕылар	<i>денежные ценные бумаги</i>
харчынан хапытаал	<i>денежный капитал</i>
харчынан эбэһэтилистибэ	<i>денежные обязательства</i>
харчыны көһөрүү	<i>перевод денег</i>
харчыны көһөрүү	<i>перечисление денег</i>
харчыны «сууйуу»	<i>«отмывание» денег</i>
харчыны уонна сыаналаах кумааҕылары таһаары	<i>выпуск денег и ценных бумаг</i>
харчыны харыстааһын	<i>защита денег</i>
харчыны эбии ааҕы	<i>денежный начет</i>
харчыттан босхолонуу	<i>бегство от денег</i>
хаһайыстыба	<i>хозяйство</i>
хаһайыстыба үлэтин тэнитии	<i>экстенсивное ведение хозяйства</i>
хаһайыстыбанан табаарыстыба	<i>товарищество хозяйственное</i>
хаһайыстыбаннай ахсаан	<i>хозяйственный расчет</i>

хаһаайыстыбаннай быраап	<i>хозяйственное право</i>
хаһаайыстыбаннай уопсастыба	<i>общество хозяйственное</i>
хат сыаналааһын	<i>переоценка</i>
хатаалак	<i>каталог</i>
холбоһук	<i>ассоциация</i>
холбоһук	<i>объединение</i>
холобур буолар былаас	<i>эталонная власть (пример)</i>
хомуур көрдөрүү	<i>сводный показатель</i>
хонтуора; офис	<i>офис</i>
хонтуруол	<i>контроль</i>
хонтуруол киэнэ	<i>широта контроля</i>
хонтуруол судургута	<i>простота контроля</i>
хонтуруол табыгаһа	<i>гибкость контроля</i>
хонтуруол хаамыыта	<i>процесс контроля</i>
хонтуруоллааччы	<i>контролер</i>
хонтуруолланар быһыы-майгы	<i>поведение, ориентиро- ванное на контроль</i>

хоромньу; итэбэстэни	<i>растрата</i>
хоромньу; ночноот	<i>убытки; ущерб; урон</i>
хоромньу; ороскуот	<i>затрата</i>
хоромньуну толуйуу	<i>возмещение ущерба</i>
хоромньута суох буолуу	<i>безубыточность</i>
хоромньута; ночноото	<i>убыточность</i>
хоруупсуйа	<i>коррупция</i>
хос үлэ	<i>совместительство</i>
хос атыылааһын	<i>перепродажа</i>
хос бэдэрээччик	<i>субподрядчик</i>
хос инвестиция	<i>реинвестирование</i>
хос нолуок түһэри	<i>двойное налогообложение</i>
хос ырыынак	<i>вторичный рынок</i>
чаччылаах кэриннэр	<i>фактические величины</i>
чаччылары токурутуу	<i>искажение сообщений</i>
чиэгинэн инвестиция пуондата	<i>чековый инвестиционный фонд</i>

чиэк	<i>чек</i>
чиэк биэрээччи	<i>чекодатель</i>
чиэк киниискэтэ	<i>чековая книжка</i>
чиэктээх киһи	<i>чекодержатель</i>
чопчу аналлар	<i>конкретные функции</i>
чопчу стратегия	<i>определенная стратегия</i>
чопчу сыаллар	<i>конкретные цели</i>
чопчуламматах стратегия	<i>неопределенная стратегия</i>
чөкө онгоруон таһаарыы	<i>мелкосерийное производство</i>
чэпчэки бырамыысаланнас	<i>легкая промышленность</i>
чэпчэтиилэр	<i>льготы</i>
чэпчэтиилээх сыана	<i>льготная цена</i>

Ы

ыал туһанар бүддьүөтэ	<i>потребительский бюджет семьи</i>
ыарахан бырамыысыланнас	<i>тяжелая промышленность</i>

ыйытыктарга уонна чинчийингэ олоҕурбут билгэ	<i>прогнозы на основе опросов и исследований</i>
ыйыы-кэрдии	<i>инструкция</i>
ылааччы	<i>получатель</i>
ыраас барыс	<i>чистая прибыль</i>
ыраас бородууксуйа	<i>чистая продукция</i>
ыраас дохуот	<i>чистый доход</i>
ыраас куотуһуу	<i>чистая конкуренция</i>
ыраас монопуолуйа	<i>чистая монополия</i>
ырыналаах учуот	<i>аналитический учет</i>
ырыынагы сүһүөхтэргэ араарыы	<i>сегментация рынка</i>
ырыынагы чинчийии	<i>исследование рынка</i>
ырыынак	<i>рынок</i>
ырыынак дьэнкэтэ	<i>прозрачность рынка</i>
ырыынак ирээтэ	<i>доля рынка</i>
ырыынак киэлитэ	<i>емкость рынка</i>
ырыынак сыаната	<i>рыночная цена</i>
ырыынак сыанатын үөскээһинэ	<i>рыночное ценообразование</i>

ырынак экэниэмикэтэ	<i>рыночная экономика</i>
ырынак элэмиэннэрин ситимэ	<i>рыночные механизмы</i>
ырынакка баар балаһыанһа	<i>положение на рынке</i>
ырынакка табаар хамсааһына	<i>продвижение товара на рынке</i>
ырынакка тахсыы	<i>выход на рынок</i>
ыстаампа	<i>штамп</i>
ыстаат	<i>штат</i>
ыстаат араспысаанһата	<i>штатное расписание</i>
ыстараап	<i>штраф</i>
ыытааччы	<i>отправитель</i>

Э

эбии бородуукта	<i>прибавочный продукт</i>
эбии бырыһыан	<i>сложный процент</i>
эбии матырыйаал	<i>сопутствующие материалы</i>
эбии ороскуот	<i>накладные расходы</i>

эбии төлөбүр	<i>доплата</i>
эбии төлөбүр	<i>надбавки</i>
эбии турар сыана	<i>добавленная стоимость</i>
эбии турар сыана	<i>прибавочная стоимость</i>
эбии турар сыанаға нолуок	<i>налог на добавленную стоимость</i>
эбии чэпчэтиилэр	<i>дополнительные льготы</i>
эбэһэтилистибэ	<i>обязательства</i>
экономической көбүлээһин	<i>стимулирование экономическое</i>
экономической уларытааннар	<i>реформы экономические</i>
экономической ырыналааһын	<i>анализ экономический</i>
эксперт сыаналааһына	<i>экспертные оценки</i>
экспертнэй былаас	<i>экспертная власть</i>
экэниэмикэ	<i>экономика</i>
экэниэмикэ ахсаанынан көрдөрүүлэрэ	<i>количественные экономические показатели</i>
экэниэмикэ барыһа	<i>экономическая прибыль</i>
экэниэмикэ билгэтэ	<i>экономические прогнозы</i>

экэниэмикэ бородууктата	<i>экономический продукт</i>
экэниэмикэ бырайыага	<i>экономические проекты</i>
экэниэмикэ бэлиитикэтэ	<i>экономическая политика</i>
экэниэмикэ ис кыаҕа	<i>экономический потенциал</i>
экэниэмикэ кирнисинэ	<i>кризис экономический</i>
экэниэмикэ көдүүстээбэ	<i>экономическая эффективность</i>
экэниэмикэ көдүүһэ	<i>экономический эффект</i>
экэниэмикэ куттала суох буолуута	<i>безопасность экономическая</i>
экэниэмикэ нуормата	<i>экономические нормы</i>
экэниэмикэ орто көрдөрүүлэрэ	<i>средние экономические показатели</i>
экэниэмикэ орто кэриннэрэ	<i>средние экономические величины</i>
экэниэмикэ өрөсүүрсэтэ	<i>экономические ресурсы</i>
экэниэмикэ сайдыыта	<i>развитие экономики</i>
экэниэмикэ сайдыыта	<i>экономический рост</i>
экэниэмикэ сокуона	<i>экономические законы</i>
экэниэмикэ сорууга	<i>экономическая задача</i>

экэниэмикэ тиһигэ	<i>экономическая система</i>
экэниэмикэ төһүүтэ	<i>экономические рычаги</i>
экэниэмикэ туруга	<i>состояние экономики</i>
экэниэмикэ туруктааҕа	<i>равновесие экономическое</i>
экэниэмикэ түмүллүбүт көрдөрүүлэрэ	<i>интегральные экономические показатели</i>
экэниэмикэ түөрүйэтэ	<i>экономическая теория</i>
экэниэмикэ уйгута	<i>экономические блага</i>
экэниэмикэ хаачыстыбатын көрдөрүүлэрэ	<i>качественные экономические показатели</i>
экэниэмикэ эргиирин утаата	<i>фаза экономического цикла</i>
экэниэмикэ эргиирэ	<i>экономический цикл</i>
экэниэмикэ эспэриминэ	<i>экономический эксперимент</i>
экэниэмикэҕэ тастан орооһуу	<i>интервенция экономическая</i>
экэниэмикэҕэ тыйыс бэлиитикэ	<i>жесткая экономическая политика</i>
экэниэмикэҕэ эппиэтинэс	<i>ответственность экономическая</i>

экэниэмикэни салайыы тигигэ	<i>система управления экономикой</i>
экэниэмикэни судаарыстыба сүрүннээһинэ	<i>государственное регулирование экономики</i>
экэниэмикэни судаарыстыбаттан араарыы	<i>разгосударствление экономики</i>
экэниэмикэни сүрүннээһин	<i>регулирование экономики</i>
экэниэмикэни туруктаах оноруу	<i>стабилизация экономики</i>
экэниэмикэнэн үтүрүүү	<i>вытеснение экономическое</i>
элбэх дойдуну хабар харпараассыйалар	<i>многонациональные корпорации</i>
элбэх сүһүөхтээх технология	<i>многозвенная технология</i>
электроннай харчы	<i>электронные деньги</i>
элэйи	<i>износ</i>
элэйиини толуйуу	<i>возмещение износа</i>
эмбилиэмэ	<i>эмблема</i>
энчирээһини толуйуу	<i>возмещение затрат</i>
эргиир; сыыкыл	<i>цикл</i>

эргийэр сыанаттан барьһыры	<i>курсовая прибыль</i>
эргиннэ тахсар бэлиэтэ	<i>торговая марка</i>
эспэдьитэр	<i>экспедитор</i>
эспэриимэн	<i>экспериментирование</i>

Список использованной литературы Туһаныллыбыт литература испииһэҕэ

1. Алексеев Б.Н., Никонов В.Н. Русско-якутский юридический словарь. – Якутск, 2000. – 410 с.
2. Виханский О.С. Менеджмент. Учеб. пособие. – М.: Экономист, 2006. – 210 с.
3. Герчикова И.Н. Менеджмент. Учеб. пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
4. Дорофеев В.Д., Шмелева А.Н., Шестопал Н.Ю. Менеджмент. Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2008.
5. Конституция Российской Федерации. Вопросы и ответы. М.: Юрид. лит., 1994. – 230 с.
6. Мескон Л.К., Альберт М, Хедоурый Ф. Основы Менеджмента. – М.: Дело, 1993. – 708 с.
7. Ожегов С.И. Словарь русского языка. / Под ред. Н.Ю. Шведовой. – 22-е изд. – М.: Русский язык, 1990. – 921 с.
8. Петрова Т.И. Краткий русско-якутский словарь. Нууччалыы-сахалыы кылгас тылдыт. – Дьокуускай: Бичик, 2008. – 368 с.
9. Русско-якутский словарь / Под ред. П.С.Афанасьева и Л.Н.Харитоновна. – М.: Сов. Энциклопедия, 1968. – 717 с.
10. Саха тылын быһаарыылаах кылгас тылдыта / Под ред. П.С. Афанасьева. – Дьокуускай: Бичик, 1994. - 260 с.
11. Сахалыы таба суруйуу тылдыта. – Дьокуускай: Сахаполиграфиздат, 2002. – 543 с.
12. Спивак А.В. Документирование управленческой деятельности: делопроизводство. – СПб.: Питер, 2005. – 240 с.
13. Финансово-экономический словарь / Под ред. М.Г.Назарова. – М.: АО «Финстатинформ», 1995. – 224 с.
14. Якутско-русский словарь / Под ред. П.А.Слепцова. – М.: Сов. Энциклопедия, 1972. – 790 с.

СОДЕРЖАНИЕ / ИҢИНЭЭБИТЭ

Предисловие	3
Аан тыл	5
Русский алфавит. Саха алпаабыта	8
Менеджмент	9
Менеджмент	106
Список использованной литературы	202

**ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
МЕНЕДЖМЕНТ**

* * *

**ТИЭРМИН ТЫЛДЫТА
МЕНЕДЖМЕНТ**

*Утверждено к печати Ученым Советом
Института гуманитарных исследований
и проблем малочисленных народов Севера Со РАН*

Подписано к печати 01.07.2013. Формат 70x108^{1/32}.
Усл. п.л. 8,925. Тираж 350 экз.
Гарнитура Time/ Заказ №74.